

bosansko-hercegovački magazin

Europa

april 2015



Ustavne promjene u BiH:
Nema uslova za "Dayton 2"

Intervju: Doc. dr. Goran Marković:
Mi imamo mini građanina, koji čuti i trpi



ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted, PC

Attorney at Law



Aleksandra H. Bronsted

Osobne ozljede zadobivene:

Na radu/Workers' compensation

U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents

Pri padu/slip and fall

Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability

Medicinske greške/medical malpractice

**6065 Lake Forrest Dr.
Suite 200
Atlanta, GA 30328**



Porodično pravo/Divorce

Krivično pravo/Criminal Law

D.U.I

Phone: (770) 451-3818 • Fax: (770) 451-3922

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

U ovom broju:

4 Kolumna

Ono malo soli

12 Bosna i Hercegovina

BiH u borbi protiv ilegalnih migracija

18 Intervju

Doc. dr. Goran Marković: Mi imamo

mini građanina, koji ćuti i trpi

26 Društvo

Priča za popodne: Ljubitelji kapljice

32 Nauka

34 Automobili

36 Muzika

38 Film

40 Sport

44 Zabava

46 Oglasi

PROUD MEMBER

Gwinnett Chamber 



*Svim čitaocima hrišćanske vjere želimo
sretan Uskrs i Vaskrs*

GLEDAJTE VAŠ OMILJENI PROGRAM



FASTV-kanal# 19

NETTV-kanal# 27

BOSNATV-kanal# 20

Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayat PLUS. Kontaktirajte nas putem telefona 678 743 5731 ili mailom na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami da je reklamiranje na televiziji pristupačnije nego što mislite!



tel.: + 387 33 580 900

fax: + 387 33 580 909

prodaja@hayat.ba

www.hayat.ba

Ono malo soli

Biće nešto manje bolno i nešto manje tužno ako se pokaže da napad na savjetnika Jevrejske zajednice u Sarajevu Elija Taubera ovih dana u sarajevskom restoranu nije bio motivisan njegovom nacionalnom pripadnošću nego - po neslužbenim informacijama - nekim privatnim sporom, u kojem je Tauber možda i pogrešna adresa a napad utegom na lancu apsolutno neprihvatljiv način za ispostavljanje privatnih računa: ako je tako, to će biti samo još jedan u zastrašujućem nizu napada na život i sigurnost građana Sarajeva. Brutalni napadi na navijače i obračuni između navijačkih skupina, potezanje noževa i pištolja u restoranima i na ulici, bijesne vožnje i ugrožavanje života pješaka i drugih učesnika u saobraćaju odavno su već dio sarajevske svakodnevice s kojom se odgovorne opštinske, gradske i kantonalne vlasti i javnost nipošto ne bi smjeli miriti.

Ali, napad na Taubera nije mogao ostati samo "jedan u nizu" kriminalnih akata u gradu u kojem bjesni nasilje. Poznajem Taubera iz predratnog Sarajeva: radio je u kreativnom timu marketinške agencije OSSA nastale u okrilju novinske kuće Oslobođenje. Posljednjih godina sa zanimanjem i uvažavanjem pratio sam njegov rad na dokumentovanju i afirmaciji uloge Jevreja i njihove zajednice u Bosni i Hercegovini koji je kulminirao početkom ove godine objavljivanjem njegove knjige "Holokaust u Bosni i Hercegovini"

koja na dokumentovan način pokazuje kako se Holokaust nije događao samo "tamo negdje", u Aušvicu ili Jasenovcu, nego je sistematski proveden i protiv jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Bilo bi tragično da je jedan kriminalni čin onemogućio da, u susretima i razgovorima s autorom, osvijetlimo i bolje razumijemo i tu tamnu stranu prošlosti - da bismo i dublje i smislenije poštovali i njegovali opstajanje jevrejske zajednice u njenom koliko i našem i Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

Odavno više nije dovoljno podsjećati kako su Jevreji našli dom u Bosni i Hercegovini pred progonom iz Španije još u 15. stoljeću kao što nisu dovoljne ni predivne priče o tome kako je "kao zjenica oka" čuvana "Sarajevska Hagada" ili kako su

komšije muslimani skrivali i spasavali sarajevske Jevreje od ustaških progona: sve te priče su vrijedne za zajedničku povijest u ovim podnebljima, kao primjer i uzor ljudskosti u zlim vremenima, i one su uvažene i zabilježene u kolektivnom jevrejskom pamćenju i osjećaju Bosne.

Bilo bi, međutim, pogrešno ne primijetiti kako su - i povodom napada na Taubera - u reagovanjima na taj čin, uglavnom na Internetu, progovorili antisemitizam i fašizam, ustaštvo i islamski ekstremizam, u razmjerama i oblicima koji pokazuju kako je ideja "zajedničke Bosne i Hercegovine" i "dobrog komšiluka" i sama jedna od najtragičnijih žrtava prošloga rata i koliko odgovornost, svako na svome poslu, snosimo za obnovu društva uzajamnog poštovanja. U ličnoj i zajedničkoj sigurnosti umjesto u strahu od nasilja.



Posljednjih godina pokazalo se kako vladajuća politička pamet u Bosni i Hercegovini u protekle dvije decenije nije u stanju da učini ni prvi simbolični korak na tome putu: provođenje presude evropskog suda u "slučaju Sejdić-Finci" kojim bi se omogućilo svakom građaninu, uključujući i pripadnike manjina, da se kandiduju za najviše državne funkcije.

U svijetu suprotstavljenih "konstitutivnih naroda" građanin, ili manjina, nemaju nikakvu vrijednost ili perspektive.

Čovjek koji je to - u postupku pred evropskim pravosuđem - najbolje pokazao, Jakob Finci, nikada nije odustao od nastojanja da ličnim primjerom i pristupom doprinese osjećaju pripadnosti bosanskih Jevreja njihovoj domovini. Jednom sam već citirao kako je to pripadanje opisao u jednom nastupu u američkom Institutu za mir u Vašingtonu kad je pozvao prisutne da Bosnu i Hercegovinu zamisle kao hljeb: "Ako su Bošnjaci brašno, Srbi kvasac a Hrvati voda, mi Jevreji smo ono malo soli bez koje bi hljeb bio bezukusan" - rekao je Finci.

Bilo bi, naravno, dobro ako ovonedjeljni napad na uglednog pripadnika jevrejske zajednice u Sarajevu potakne "pravnu državu" da - onako efikasno kako je u ovom slučaju reagovala policija opštine Stari Grad - pojača nastojanja za bezbjed-

nost svih građana a još bolje kada bi iz ovog događaja svi koji su odgovorni za atmosferu uzajamnog uvažavanja u društvu izvukli pouke za vaspitno djelovanje: u porodici, školi, medijima, vjerskim i kulturnim institucijama - o zajednici koja je, vlastitim monumentalnim doprinosima u svim oblastima rada i stvaranja u Bosni i Hercegovini, odavno zaslužila da se u njoj osjeća svoja na svome. O tome sam razmišljao i onda kad sam, u ljeto 1993. u Sarajevu pod opsadom, govoreći na promociji ratnog izdanja Jevrejskog glasnika (Jewish Herald), rekao kako u maloj bilješci u rubrici "novoođeni" o rođenju bebe u sarajevskoj jevrejskoj zajednici vidim i obećanje njenog opstajanja u svom gradu i "kad sve ovo prođe".

Piše: Kemal Kurspahić



Maxo & Associates, LLC
Vrijeme za takse 2015
HIDO MAKSUMIC
 Dipl. Accountant
 Personal & Corporate Taxes,
 Bookkeeping, Professional Consulting
 Cell: 404.429.6379
 E-mail: h_maksumic@yahoo.com
 155 Gwinnett Dr, Suite D-2A, Lawrenceville, GA 30046



Dino Multi-Services
DMS **PREVODI, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU
 NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
 LAWRENCEVILLE, GA 30043
 E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO



How can I help you?

PERSONAL SOLUTIONS:
 WFG Financial Needs Analysis
 Financial Goal Setting
 Recommendations and Implementation
 Term Life
 Whole Life / Final Expense Insurance
 Universal Life
 Index Universal Life
 College Funding Plans
 Estate Transfer Concepts and Solutions
 Disability Income
 Long Term Care
 Critical Illness / Chronic Illness Protection
 401(k) / 403(b) Rollovers
 Traditional IRA / Roth IRA
 Immediate & Deferred Annuities

BUSINESS SOLUTIONS
 Cross Purchase Buy-Sell Agreements
 Key Person Insurance
 Executive Compensation Programs
 Business Continuation Strategies
 SEP and SIMPLE IRA
 Group Term

Dali Josipovic (678) 776-1395
 Marketing Director, World Financial Group
 079 Crossing Park Rd, Norcross, GA 30071
 Email: daliwfg@gmail.com
 Fax: (770) 466-5613



 World Financial Group, Inc. (WFG) is a financial services marketing company whose affiliates offer a broad array of financial products and services. Insurance products offered through World Financial Group Insurance Agency, Inc. (WFGIA). WFG and WFGIA are affiliated companies. WFG and WFGIA Headquarters: 11315 Johns Creek Parkway, Johns Creek, GA 30097-1517. Phone: 770.453.9300. WorldFinancialGroup.com

LERO TRAVEL
 Phone 404-660-0910
 Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive
 Lawrenceville, GA 30043

enver@lerotravel.com
 Save money Book online

www.lerotravel.com

Ustavne promjene u BiH: Nema uslova za "Dayton 2"

Već godinama se u Bosni i Hercegovini priča o ustavnim promjenama i organizovanju neke nove međunarodne konferencije o izmjenama Daytonskog mirovnog sporazuma iz novembra 1995. godine, kojim je okončan krvavi troipogodišnji rat u toj zemlji.

Najglasniji zahtjevi za izmjenama dejtonskog koncepta o dva entiteta i tri naroda dolaze iz redova vodećih hrvatskih stranaka, koje tvrde da je taj narod u većem bh. entitetu, Federaciji BiH, majoriziran, odnosno da Bošnjaci Hrvatima biraju člana državnog Predsjedništva i delegate u domovima naroda.

Međutim, usred višedecenijskog iscrpljivanja besplodnim političkim debatama o izmjenama Daytonskog mirovnog sporazuma, uz stalnu manipulaciju o nestanku države ili nekog od njenih entiteta, brojni politički akteri, ali i analitičari bh. zbilje se slažu da nema uslova za neki novi "Dayton 2", kako ga se kolokvijalno zove.

Na nedavnom šestom zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora BiH, vodeće hrvatske stranke su u posebnoj deklaraciji uz ostalo zatražile da se organizuje nova međunarodna konferencija o Bosni i Herecegovini, na kojoj bi zemlja dobila novi Ustav, koji bi kreirao – kako se navodi – simetričnu federalnu državu u odnosu na tri konstitutivna naroda.

Visoko rangirana dužnosnica HDZ-a BiH, te prva zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH, Borjana Krišto kaže da je Daytonski mirovni sporazum tek

okvirni sporazum za mir u BiH, a ne Ustav.

"Mi ne trebamo otvoriti, priča o ustavnim promjenama je otvorena. Sve dok nemamo ustava, priča o ustavu i ustavnim promjenama mora biti tema broj jedan. Mi pričamo danas o europskim i euroatlantskim procesima, a znamo da je uvijek donošenje ustava; da je na koncu i obveza i prema europskoj presudi Suda u Strasbourgu da se implementira europska presuda Suda u Strasbourgu u slučaju-predmetu 'Sejdić-Finci'".

A upravo slučaj "Sejdić-Finci" - odnosno predmet pred Evropskim sudom kojeg su protiv BiH pokrenuli predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, Jakob Finci i istaknuti član romske zajednice, Dervo Sejdić, zbog nemogućnosti izbora pripadnika nekonstitutivnih naroda u državno Predsjedništvo i Dom naroda – pokazuje svu nemogućnost dogovaranja među predstavnicima tri glavne etničke zajednice.

Jakob Finci podsjeća da niko nije ni tražio kompletnu promjenu Ustava, predlažući da se to učini korak po korak, pa da se najprije riješi izbor članova Predsjedništva, a da se tek onda razradi način kandidovanja takozvanih ostalih, jer presuda Evropskog suda – stara već više od pet godina - i ne traži da ostali sjede u kolektivnom šefu države.

"U zemlji u kojoj ima, vjerujem, 90 do 95 posto građana da pripadaju konstitutivnim narodima, teško je vjerovati da neko ko je nekonstitutivan može da bude izabran, ali i taj mali strah je bio dovoljan da naše elite to zaustave."



Dervo Sejdić kaže da Bosni i Hercegovini iz više razloga treba novi ustav i da on ne bi imao ništa protiv neke nove konferencije o BiH.

“Ali mi trebaju jednake mogućnosti, da se mogu kandidovati. I ništa više ne tražim. To hoću li biti izabran ili neću, niti tražim da mi ustav ili izborni zakon garantuje. To će narod, ljudi, građani Bosne i Hercegovine svojim glasom potvrditi ili odbiti.”

Međutim, otvaranje pitanja ustavnih promjena u BiH, znači automatski tri ideje na jednom mjestu, upozorio je predsjedavajući Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić.

“Jedna ideja je jedan predsjednik bez entiteta; druga ideja je samostalna Republika Srpska ako je moguće, ako ne onda ovo što sad imamo i treća ideja je vjerovatno treći entitet.”

Ivanić smatra da je vrlo teško postići dogovor o suštinskim, dramatičnim promjenama u BiH.

“Ne vidim nikoga na međunarodnoj sceni ko je previše zainteresovan da se prihvati nečega što bi bila nova međunarodna konferencija, a ne vidim ni unutrašnje saglasnosti u BiH oko tih tema.”

Nema bitnih predušlova za neku novu mirovnu konferenciju o ustavnom uređenju BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Šaćir Filandra.

“Prije svega iz aspekta EU, vidimo da je zadnja britansko-njemačka inicijativa ‘presložila’ prioritete, odredila nove zadatke za administraciju u BiH, kada je u pitanju njena integracija. Akcenat je zapravo na pitanjima koja su nesporna, a ustavno pitanje je najspornije, i na socijalno-ekonomskim reformama.”

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, Va-

lentin Inzko podsjeća da je zadnjih godina bilo više pokušaja da se promijeni Ustav BiH.

“Vi znate za Aprilski paket; znate da je ovdje bio gospodin James Steinberg šest puta, u Butmiru; Prudski proces; bilo je dosta – i Berlinski proces; ali naravno, međunarodna zajednica želi da domaći lideri daju suglasnost na jedan novi ustav. Bez podrške nije tako jak, a te saglasnosti nije bilo”.

Filandra vjeruje da se postojeće stanje u BiH može mijenjati kontinuirano.

“Mišljenja sam da cjelovite promjene Daytonskog sporazuma nema u ovom trenutku, ali su pojedinačna, zakonska rješenja, od zajedničkog interesa tri naroda i dva entiteta, moguća i da ih treba činiti.”

Predsjedavajući Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić, inače član kolektivnog šefa države iz entiteta Republika Srpska, smatra da postoji objektivno pitanje hrvatskog naroda.

“Mislim da se ta promjena može desiti racionalizacijom broja kantona i odnosima unutar Federacije, načinom izbora – što rješava Izborni zakon – hrvatskog člana Predsjedništva i Doma naroda i mislim da bi tim postepenim promjenama stvari mogle da se značajnije promjene.”

Na naše pitanje, ako je promjena nemoguća, je li alternativa mrcvarenje kojem u BiH svjedočimo godinama, Mladen Ivanić je odgovorio da će razumni ljudi u svakom ustavnom uređenju naći rješenje.

“Dakle suština je spremnost ključnih političkih ličnosti da prave kompromise i orijentisanje onome što nam je Evropa rekla, onome što nam je zajedničko. A to je manji porezi da bi ljudi više investirali, otvarali radna mjesta, privlačili investitore, a dio ovih stvari o kojima očito imamo različite stvari ostaviti malo po strani, što je u krajnjoj liniji i poruka Evrope.”



Sabina Mortgage, Inc.

Mi kreiramo zajmove prema Vašim potrebama

703-537-5426

Nudimo čitav spektar programa koji uključuju:

COMMERCIAL LOANS – ZA KUĆE ZA RENTANJE

MULTI-FAMILY, MIXED USE, OFFICE, RETAIL

WEARHOUSE, STORAGE, AUTO SERVICE

RESIDENTIAL LOANS IN VIRGINIA KOJI UKLJUČUJU: CONVENTIONAL, FHA, VA, JUMBO, NO-MI-LOANS

MINIMALNA DOCUMENTACIJA NA COMMERCIAL LOANS I VEOMA ATRAKTIVNE KAMATE!

Sabina Mortgage, Inc. Licensed in Virginia - NMLS #499850

2984 Trousseau Lane, Oakton VA 22124

Email: sabina@sabinamortgage.com

website: www.sabinamortgage.com

DIPLOMATSKA KRIZA:

Bh. ambasadorica pri UN-u Mirsada Čolaković traži financijsku pomoć

Ambasadorica Čolaković je upozorila da službenici i nižerangirane diplomate u New Yorku doslovno preživljavaju.

Mirsada Čolaković, bh. ambasador u Stalnoj misiji BiH pri UN-u u Njujorku, apelira na sve institucije BiH da žurno riješe stanje u Misiji koje je "divljanjem" američkog dolara postalo za njih finansijski nepodnošljivo.

U intervjuu za "Europa magazin" ona izražava bojazan da će, ukoliko ovaj trend bude nastavljen, sigurno doći do blokade rada ove možda i najznačajnije multilateralne misije u svijetu.

"To bi potpuno urušilo ugled BiH, pogotovo u ovom momentu kada nam Evropa otvara vrata, kada smo u tri ili četiri najvažnija tijela UN-a, o čemu niko ne piše", naglašava Čolakovićeva.

Prema njenim riječima, stanje je takvo da službenici i nižerangirane diplomate doslovno preživljavaju, a u slučaju daljeg rasta dolara oni će dobiti iznose samo za stanarinu i nije sigurna da li će dobiti i za punu stanarinu.

"Neće biti u stanju da plaćaju ništa drugo, ni struju, ni režije, ni hranu", kazala je ambasadorica.

EM: Kakva je trenutno situacija u Stalnoj misiji Bosne i Hercegovine pri UN-u u Njujorku?

ČOLAKOVIĆ: Alarmanтна, jako teška, o čemu sam više puta pisala sjeđištu i upozoravala da će doći do ovoga.

EM: Da li je istina da pojedini službenici sa nižim primanjima doslovno preživljavaju?

ČOLAKOVIĆ: Da. Kao što sam rekla i obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova (MVP), i stojim iza svega što sam napisala, službenici i nižerangirane diplomate doslovno preživljavaju, a u slučaju daljeg rasta dolara oni će dobiti iznose samo za stanarinu i nisam sigurna da li će dobiti i za punu stanarinu! Neće biti u stanju da plaćaju ništa drugo, ni struju, ni režije, ni hranu! Ljudi ne stanuju u luksuznim stanovima, nego u garsonjerama koje imaju od 17 do 19 kvadrata. Niko od njih ne stanuje ni blizu Misije, gdje stanuju kolege iz ostalih misija iz država bivše Jugoslavije. To stalno napominjem, a na kraju će doći do toga da ni to neće moći da plaćaju.

Njujork je jedan od najskupljih gradova na svijetu, uz Tokio i još neke metropole. Posao je težak, ljudi rade, i ja sam jako ponosna na njih. I još niko od njih nije odbio da dođe i radi onoliko koliko to treba. I ja kao šef DKP kada dođem, umjesto da razgovaram s ljudima o rezolucijama o kojima raz-

govaramo u UN-u i Vijeću sigurnosti, naša tema razgovora je kako preživjeti od prvog do prvog. Stanje je zaista alarmantno.

EM: Ukoliko sjedište ne donese odgovarajuće mjere, prijeti li realno blokada rada Misije?

ČOLAKOVIĆ: Da, realno prijeti. U tom slučaju ja ne znam kako ću i šta ću s mojim ljudima ako do toga dođe. Nemam veliki stan da ljudima ponudim da pređu kod mene, a da li je rješenje da pređu i svi žive u službenim prostorijama Misije BiH koja nema odgovarajuće uslove? Najiskrenije ne znam kako ćemo ovu situaciju riješiti, jer ovo je višegodišnji problem na koji smo upozoravali i upozoravali, i koji je na kraju eskalirao rastom dolara.

EM: Kako bi se blokada rada Misije odrazila na međunarodni ugled BiH, pogotovo na ključnoj međunarodnoj destinaciji kao što je Njujork?

ČOLAKOVIĆ: Znaete kako, to bi bio veliki šamar za državu BiH. Kako se može odraziti ako vam glavna multilateralna misija, jedno od sigurno najznačajnijih predstavništava, dođe u situaciju potpunog kolapsa?

Mi ne možemo da preusmjeravamo sredstva koja dobijemo, ja ne mogu da ne plaćam prostor u kojem je Misija. To bi potpuno urušilo ugled BiH, pogotovo u ovom momentu kada nam Evropa otvara vrata, kada smo u tri ili četiri najvažnija tijela UN-a, o čemu niko ne

piše. Meni je najteže prvog pogledati ljudima u oči...
EM: Ko je, prema Vašem mišljenju, odgovoran što je BiH jedina država u regiji koja je budžet DKP-a vezala za domaću valutu, odnosno za konvertibilnu marku?

ČOLAKOVIĆ: MVP unutar sistema Vijeća ministara ne može sam donositi odluke. U pitanju su i Vijeće ministara BiH i Ministarstvo finansija i trezora, i parlament BiH. Sve su to tijela koja, kada dolaze signali ovoga tipa, treba da odluče kako dalje.

Vjerujem da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH pokušavalo da razriješi ovu situaciju, ali očito u tome nije uspjelo. I ovo nije tek sada, ovo traje već godinama, a sada je eskaliralo.

EM: Dakle, sistem je zakazao i ispada da državu uopće nije briga za ovu problematiku?

ČOLAKOVIĆ: Da, sistem je zakazao, a možete se i uvjeriti koliko smo se svih ovih godina obraćali MVP-u, a MVP pokušavao da sa svoje strane obrazloži stanje. Ali eto, odgovor nije došao, i mi smo danas u ovoj situaciji.



REALTY PROFESSIONALS



**BUYING • SELLING • LEASING
RESIDENTIAL • COMMERCIAL**

**ARMIN MEHMEDOVIC
(404) 512-0509**

arminsellsatlanta@yahoo.com

"You can trust
A Place for Mom
to help you."

- Joan Lunden



**Finding Senior Housing can be complex,
but it doesn't have to be.**

Call A Place for Mom. Our Advisors are trusted, local experts who can help you understand your options. Since 2000, we've helped over one million families find senior living solutions that meet their unique needs.



A Free Service for Families.

Call: (800) 405-8577

A Place for Mom is the nation's largest senior living referral information service. We do not own, operate, endorse or recommend any senior living community. We are paid by partner communities, so our services are completely free to families.

BiH će imati najveće viškove struje

Ambicije zemalja zapadnog Balkana u izvozu električne energije mogu se pokazati kao vrlo rizične, te se predviđa da će u slučaju ispunjenja planiranih scenarija regija imati višak od čak 56 odsto struje, dok će zemlje s najviše energije za izvoz biti BiH i Srbija.

Pokazalo je to najnovije istraživanje, koje su za potrebe organizacije "CEE Bankwatch" sprovedli Univerzitet u Groningenu i konsultantska kuća "Advisory House".

Međutim, domaći ekonomski eksperti ističu da višak električne energije ne može da šteti BiH, koja zajedno s ostalim zemljama zapadnog Balkana, kako kažu, treba da razvija zajedničke kapacitete i infrastrukturu u ovoj oblasti, kako bi tako udruženi lakše nastupali na trećim tržištima.

Ipak, autori ove studije pišu da zemlje ovog regiona imaju ambicije da postanu izvoznici energije, ali upozoravaju da bi lokalne vlade morale uzeti u obzir razvoj događaja u susjednim zemljama, koji bi novoplanirane energetske objekte učinio ekonomski neodrživim.

"Naime, s obzirom na konkurenciju u regiji, kao i iz Bugarske, Rumunije i ostatka EU, za koji se očekuje da će imati značajan višak električne energije, izvozne cijene mogu biti pritisnute naniže, a novoizgrađene elektrane mogle bi završiti kao nasukana imovina", navodi se u studiji pod nazivom "Izveštaj o dugoročnoj ekonomskoj isplativosti gradnje novih energetske kapaciteta za izvoz zemalja zapadnog Balkana", koji je objavio poslovni portal SEEbiz.

Stoga, autori studije preporučuju vladama da preispitaju planove za izvozno orijentisane kapacitete proizvodnje i da same naprave ili naruče analize, te povećaju regionalnu saradnju kako bi zadovoljile vrhunac potražnje. Pored toga, preporučuju i mjere za smanjenje gubitaka električne energije i povećanje energetske efikasnosti u svakoj od zemalja.

"Energetski pejzaž na zapadnom Balkanu će u narednih deset godina najvjerovatnije izgledati sasvim drugačije. Kao što je i cilj da se zadovolje domaće energetske potrebe, gotovo sve vlade u regiji teže da postanu izvoznici i planiraju značajno proširenje hidroenergije i kapaciteta baziranih na ugljenu", navodi se u studiji.

U izvještaju se još navodi i da Crna Gora ima šanse da u narednih desetak godina preokrene svoj položaj od ekstremnog uvoznika električne energije, koja je uvozila i do 50 odsto potrebnih količina, do zemlje koja će iz vlastitih izvora

podmirivati cijelu potražnju.

Duljko Hasić, ekspert Spoljnotrgovinske komore BiH, rekao je da je činjenica da je BiH značajan izvoznik struje, te da višak energije ne može škoditi BiH.

Govoreći o ovoj analizi, rekao je da takvo upozorenje ni u kom slučaju neće ići na štetu zemljama zapadnog Balkana da razvijaju zajedničke kapacitete i infrastrukturu u ovoj oblasti.

"Pitanje energije je pitanje budućnosti, to je tronožac zacrtan u strategiji EU - energija, komunikacije i hrana, tim redom. Koliko god da se proizvede, energije će biti malo i ona će naći svoje tržište u svakom slučaju", rekao je Hasić i dodao da je pitanje kako da budemo efikasniji u zajedničkoj infrastrukturi, proizvodnji i zajedničkom nastupu prilikom prodaje. Istakao je da bi bilo daleko bolje da to zemlje zapadnog Balkana zajednički rade i zajednički nastupaju na trećim tržištima, nego što to rade pojedinačno.

"Na taj način bi se ostvario znatno bolji efekat za ove zemlje, uspostavila bi se zajednička saradnja, s obzirom na to da su zemlje zapadnog Balkana male.

Zajedničkim snagama mogli bismo doći do odgovarajućih sinergijskih rezultata", smatra ovaj ekspert. Predložio je da odgovarajuća udruženja, poslovne asocijacije i kompanije zajedno izrade akcioni plan za zajednički nastup na trećim tržištima. To bi, kako je rekao, dalo pozitivan signal za zemlje zapadnog Balkana da se ovdje ulaže i da se zajednički radi na privrednoj saradnji, a što bi otvorilo i područje tržišnih pogodnosti u drugim oblastima.

Dragan Jerinić, predsjednik Udruženja proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora, smatra da je potrebno razdvojiti izvore iz kojih se planira dobiti energija.

"Dugoročna politika Evropske unije, a koja ide u prilog planovima u RS i FBiH, je povećanje kapaciteta iz obnovljivih izvora, a smanjenje iskorištavanj uglja.

"RS i Federacija upravo tu imaju veliki potencijal. Kroz to teba posmatrati i pomenutu studiju. Sve je manje investitora u Evropi koji želi ulagati u prljave tehnologije za dobijanje energije, jer se Evropa svojim direktivama i zakonodavstvom okrenula obnovljivim izvorima i energetske efikasnosti. Takve politike su dovele da je značajno smanjena odnosno stagnira emisija CO2 u atmosferu u 2014. godini. Treba da znamo pametno iskoristiti naše potencijale koje imamo, jer čista energija uvijek će imati i dobru cijenu na tržištu", smatra Jerinić.



Senad i Sevleta Čamdžić

Eurotel Agencija

PONOVO NAJBOLJI!

Dosta Vam je lažnih obećanja o niskim cijenama i kvalitetnom servisu-provjerite naš servis

13 godina rada sa samo jednim ciljem-zadovoljan korisnik

POVOLJNE CIJENE! **KVALITETAN SERVIS!**

Ako želite da zovete sa Vaših mobilnih telefona po istim cijenama kao i sa kućnog telefona, pozovite nas i taj servis će Vam biti aktiviran isti dan

717-245-8552

NAJPOVOLJNIJE CIJENE!

Bosna samo **8.9 c/m!**

Srbija **7.9 c/m**

Hrvatska samo **1 c/m!**

Crna Gora **9.9 c/m**

Makedonija **7.9 c/m**

Zapadna Evropa **1 c/m!**

Zovi!

Koristi!

Uštedi!



Osman "Cico" Vujinović

VIRTUAL PROPERTIES REALTY

cell: 404-550-8054
fax: 404-641-1831
e-mail: osmanvu@gmail.com

Specijalnosti:
bankovne kuće,
foreclosure i HUD kuće

Style TRAVEL USA

tel > 1.773.525.4889

fax > 1.773.435.6753

e-mail > info@styletravelusa.com

<4109 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>

NAJPOVOLJNIJE karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!

Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.

Nudimo i paket aranžmane za

- * Mexico
- * Caribbean
- * Hawaii

< www.styletravelusa.com >

BiH u borbi protiv ilegalnih migracija

Ilegalne migracije su jedan od najznačajnijih globalnih izazova. Iako još nije opterećena ovom pojavom, kao neke zemlje u okruženju, sa ilegalnim migracijama se susreće i BiH na čije granice stiže i tzv. Šengenska zona.

Ilegalni migranti BiH uglavnom koriste kao tranzitno područje za odlazak u države Zapadne Evrope, a samo se manji broj njih zadržava u ovoj zemlji. Za razliku od ostalih država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, BiH je u najpovoljnijem položaju kada je riječ o ovoj pojavi, kaže direktor bh. Službe za poslove sa strancima Dragan Mektić.

„To nije slučajno, jer BiH ima dobro uspostavljen pravni okvir i institucionalni sistem koji nam omogućava da se uspješno suočavamo s ovim problemom. Mi ilegalnim migrantima nismo interesantni kao zemlja krajnje destinacije, ali smo im vrlo zanimljivi kao tranzitna zemlja u vezi sa tzv. balkanskom rutom“, kaže Mektić.

Hrvatska bi za dvije godine mogla postati članica tzv. Šengenske zone, što znači da 1.100 km bh. granice tada postaje šengen granica. „Istina je da će tada biti pojačan interes za tranzit preko BiH, ali mi smo se i prije ulaska Hrvatske u Evropsku uniju pripremali za taj problem. Zato sada imamo

institucionalne i pravne kapacitete da se uspješno suprotstavimo jednoj takvoj pojavi“, kaže Mektić.

Vizni režim – mač sa dvije oštrice

I pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH Zoran Perković očekuje povećan migracijski pritisak na BiH nakon ulaska Hrvatske u Šengen zonu. „Vizna politika je samo jedan segment zaštite, ali mi ne možemo očekivati da se drugi otvaraju prema nema u smislu slobodnog viznog režima dok se mi zatvaramo prema drugima. Naravno, sa zemljama visokog migracijskog rizika BiH će i dalje imati vizni režim“, kaže Perković.

Jedan od najvećih problema sa kojima se nadležni u BiH suočavaju u borbi protiv ilegalne migracije je utvrđivanje identiteta ilegalnih migranata. Bez utvrđenog identiteta ne može biti pokrenut proces povratka ilegalnog migranta u zemlju iz koje je došao. Do utvrđivanja identiteta, ilegalni migranti se tretiraju u skladu s konvencijama koje štite ljudska prava, što je skup proces.

U borbi protiv ilegalne migracije važna je i regionalna saradnja, a balkanskim državama često je potrebna i podrška zemalja Zapadne Evrope. Švicarska je jedna od evropskih



država koja BiH pomaže u razvijanju sistema za sprečavanje migranata da se dokopaju zemalja Zapadne Evrope, kazao je na nedavno održanoj konferenciji o ilegalnim migracijama u Sarajevu zamjenik švicarskog ambasadora u BiH Joseph Guntern.

Zakoni trebaju biti usklađeni sa evropskim standardima

Guntern smatra da je BiH atraktivna tranzitna zemlja, posebno nakon pristupanja Hrvatske EU. „BiH se sa ovim problemom ne može nositi sama, zbog čega je važan regionalni pristup i kroz Regionalnu inicijativu za migracije (MARRI). Ta Inicijativa ima dobre regionalne projekte koji doprinose poboljšanju komunikacije i identifikiranju onog što zemljama regije nedostaje“.

„Radi se i na poboljšanju infrastrukture, odnosno za smještaju regularnih migranata, poboljšanju znanja kako postupiti sa ilegalnim migrantima jer su oni uglavnom žrtve koje su u teškoj situaciji i koje se iskorištavaju“, kazao je zamjenik švicarskog ambasadora.

Direktor organizacije MARRI Trpe Stojanovski kazao je da države regija razvijaju „prilično dobru“ mrežu saradnje. On je rekao da migracije koje se dešavaju u Makedoniji, preko Srbije, Kosova, Crne Gore i Albanije sežu i do BiH. Dodao je da na ovaj opasan put migranti kreću uglavnom zbog velikog siromaštva i da mnogi ne stižu do željene destinacije.

U BiH u toku je i reforma zakonodavnog okvira za sprečavanje ilegalnih migracija. Radi se o izradi Zakona o strancima i Zakona o azilu. Ova zakonska rješenja potpuno su usklađena sa evropskim standardima, a očekuje se da budu usvojena do kraja 2015. godine.

You can save up to 93% when you fill your prescriptions with our Canadian and International prescription service.

Their Price	Our Price
Celebrex™ \$761.35 <small>Typical US brand price for 200mg x 100</small>	Celecoxib* \$64.00 <small>Generic equivalent of Celebrex™ Generic price for 200mg x 100</small>

Get an extra \$10 off plus FREE SHIPPING

Are You Still Paying Too Much For Your Medications?

Compare our prices and see how much you can save! For more prices call us toll-free at 1-800-407-1806

Save more today with an extra \$10 off and free shipping!

Get an extra \$10 off our first order today!
Call the number below and save an additional \$10 plus get free shipping on your first prescription order with Canada Drug Center. Expires June 30, 2015. Offer is valid for prescription orders only and can not be used in conjunction with any other offers. Valid for new customers only. One time use per household. Use code 10FREE to receive this special offer.

Order Now! Toll-free: 1-800-407-1806

Please note that we do not carry controlled substances and a valid prescription is required for all prescription medication orders.

Prescription price comparison above is valid as of November 1, 2014. All trade-mark (TM) rights associated with the brand name products in this ad belong to their respective owners. *Generic drugs are carefully regulated medications that have the same active ingredients as the original brand name drug, but are generally cheaper in price.

HURRY! ACT NOW!

GET MORE FOR LESS

SPECIAL OFFERS INCLUDE:

FREE PREMIUM CHANNELS for 3 months

SHOWTIME | starz | encore | BLOKBUSTER @HOME

Offer subject to change based on premium channel availability. *Free premiums offer available with all plans. Note, Encore is included in America's Top 250.

PROMOTIONAL PRICES START AT \$19.99/mo

FOR 12 MONTHS. NOT ELIGIBLE FOR HOPPER OFFER.

FREE HOPPER UPGRADE
UNBEATABLE WHOLE-HOME HD DVR

- Watch all your live and recorded TV anywhere
- Instantly skip commercials
- Store up to 2,000 hours of your favorite shows

Features must be enabled by customer. Available with qualifying packages. Monthly fees apply: Hopper, \$12; Joey, \$7; Super Joey, \$10. Requires Internet connection.

BUNDLE AND SAVE WITH DISH
Ask how you can save \$10/mo. WITH DISHNET HIGH-SPEED INTERNET

All offers require 24-month commitment and credit qualification.

Call today for the best deal! 1-800-440-3406

dish

Visit your local Authorized Retailer today!

Important Terms and Conditions: Promotional Offers: Require activation of new qualifying DISH service. All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 12-month promotional period, then-current monthly price applies and is subject to change. **ET:** If you cancel service during first 24 months, early termination fee of \$20 for each month remaining applies.

Additional Requirements: Hopper: Monthly fees: Hopper, \$12; Joey, \$7; Super Joey, \$10. Commercial skip feature is available at varying times, starting the day after airing, for select primetime shows on ABC, CBS, FOX and NBC recorded with PrimeTime Anytime. Recording hours vary; 2000 hours based on SD programming. Equipment comparison based on equipment available from major TV providers as of 12/01/14. Watching live and recorded TV anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. **Premium Channels:** Premium offer value is up to \$132; after 3 months, then-current monthly prices apply and are subject to change. **Installation/Equipment Requirements:** Free Standard Professional Installation only. Leased equipment must be returned to DISH upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Upfront and additional monthly fees may apply. **Miscellaneous:** Offers available for new and qualified former customers, and subject to terms of applicable Promotional and Residential Customer agreements. State reimbursement charges may apply. Additional restrictions and taxes may apply. **Offers end 6/10/15.**

© 2015 DISH Network L.L.C. All rights reserved. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC. ENCORE and related channels and service marks are the property of Starz Entertainment, LLC. Visit encoretv.com for air dates/times.

BiH, EU i mediji: U potrazi za javnim politikama

Ni političari, a ni mediji u BiH nemaju jasne politike kada je u pitanju Evropska unija. Prednosti i mane ulaska u Evropsku uniju treba više približiti građanima nego što se treba baviti ulogom političara u ovom procesu, ocijenjeno je na skupu "Javne politike i mediji u procesu približavanja BiH Evropskoj uniji" održanom u Banjaluci u organizaciji fondacije Fridrih Ebert.

Iako je Bosna i Hercegovina od svih zemalja nastalih raspadom socijalističke Jugoslavije prva počela proces pridruživanja Evropskoj uniji još uvijek nema jasne javne politike u ovom procesu.

Ekspert u oblasti evropskih integracija Zekerijah Smajić smatra da u Bosni i Hercegovini pa i u regionu, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, ne postoji jasna javna politika kada je u pitanju Evropska unija.

"Posljedice su dalekosežne: od poimanja same EU kao tvorevine, do pojmovnog određivanja EU, tretiranja evropskih politika kroz medije, do toga da je BiH jedina zemlja u Evropi koja nema zvanično medijsko predstavništvo u sjedištu EU u Briselu," kaže Smajić.

Direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Šolaja, smatra da ni političari ni mediji u BiH nisu spremni da kažu građanima šta ih očekuje na putu za Evropsku uniju.

"A put za EU pretpostavlja ključne reforme u društvu koje polaze od uloge pojedinca do uloge institucija. Često se sa ovakvim medijskim sistemom dobije samo kontraefekat. Mislim da je i međunarodna zajednica napravila lošu uslugu medijima jer onoga časa kada su nestali fondovi oni su se preorijentisali na druge izvore sredstava, a to su najčešće budžetski i parabudžetski izvori", objašnjava Šolaja.

Kada su u pitanju javne politike u BiH prema Evropskoj uniji, prema mišljenju Đorđa Tomića sa Fakulteta političkih nauka Banja Luka, problem je što se i političari i mediji bave isključivo sa tzv. velikim temama, a malo se govori o tome šta to znači za građane.

"Donositi nove zakone i primjenjivati evropskog zakonodavstvo samo formalno, to vam je kao da dobijete licencu za profesionalni boks, a niste imali ni tri dana treninga. Na to mi liči ovaj naš trenutak. EU iako ima dobar zaokret ka institucijama i vraća se na ekonomske teme ipak isuviše govori o tim formalnim stvarima. Vrlo rijetko se njihovi predstavnici bave suštinskom politikom onim što bi ona trebala da bude iznala-

ženje najbolji rješenja za zajednicu", ističe Tomić

Javne politike prema Evropskoj uniji u mediji u BiH su korak ispred političkih elita, ocijenio je profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Zdravko Petak.

"Mediji igraju jednu ulogu evropeizacije političkog života i trenutno su uz neke nevladine organizacije glavni akter koji promiče transparentnost, vjerodostojnost, polaganje računa i takvih stvari, koje se u evropskim politikama smatraju bitnim inačicama za pravljenje dobrih politika za zajednicu", kazao je Petak.

Za utjehu BiH može biti da se ni Hrvatska i njeni mediji prije, ali i nakon pristupanja Evropskoj uniji nisu proslavili.

Urednica Hrvatske televizije Morana Kasapović mišljenja je da o značaju Evropske unije mediji nisu dovoljno informisali javnost šta EU donosi Hrvatskoj kao državi i njenim građanima

"Imam dojam da su ti pregovori prije ulaska trajali predugo i da smo se svi izgubili u njima. Tako da ni mi novinari danas a ni građani Hrvatske kao da još nemamo dojam da smo punopravna članica EU", rekla je Kasapovićeva.

Kako bi BiH izbjegla probleme koje je na svojoj koži osjetila Hrvatska, Kasapović je rekla da je ključnoda i novinari i urednici shvate da teme vezane za evropsku uniju nisu dosadne, jer kako je rekla 75 posto odlukavažnih za život donose se sada u Briselu.

"Naši građani, a i mi kao novinari i naši urednici ne znamo šta se događa u Briselu. Tamo se zapravo sada donose neke odluke koje se tiču svih nas. Tamo je naša druga vlada. Ako se dogodi da Evropska komisija pokreće investicijski plan koji vrijedi milijarde eura, koje će moći da iskoristi i Hrvatska i da uzme dio tog kolača to treba objasniti. Ljudi to jednostavno ne shvaćaju iponekad izgleda kao da se to nas ne tiče", dodaje Kasapović.

Profesor Petak, takođe, smatra da mediji mogu značajno uticati i poboljšati djelotvornost politika.

"Uloga medija nije više samo da se neke politike stave na dnevni red nego i da se poboljšaju da se uoče nedostaci kao monitoring", istakao je Petak.

Ovo savjeti su sasvim korisni i za političare iza medije u BiH međutim pitanje je koliko u ovom trenutku su ijedni i drugi spremni da ih prihvate i realizuju.





FASTV

NOVO HAYAT PAKET OD SAD NA FASTV!



za samo **\$20**

Mjesečno
Uključujući takse!

+ 100 TV Kanala samo
+ FREE HD BOX



ZOVITE FASTV I GLEDAJTE 100+ TV KANALA iz Balkana za samo \$20

1-866-639-8911

Address: 2320 Arthur Ave Bronx, NY 10458

Telephone: 1-866-639-8911

Website: www.FASTV.com

BiH i pad eura: Nema slabljenja marke niti većeg uticaja na ekonomiju

Jaćanje dolara i slabljenje eura u posljednjih nekoliko mjeseci za posljedicu je imalo brojne natpise u novinama kako će ionako siromašna bh. ekonomija zapasti u još veću krizu, kako će se vanjski dug BiH znatno povećati budući da se ta zemlja zaduživala u dolarima i slično. No, stručnjaci kažu da predviđanja nisu tako crna kako se predstavlja.

U kontekstu pada vrijednosti eura i svih problema izlaska iz krize s kojom je suočena eurozona, bosanskohercegovačka ekonomija će, u najvećoj mjeri, dijeliti evropsku sudbinu, kažu u Centralnoj banci BiH.

Slabljenje eura ne utiče na stabilnost konvertibilne marke jer je bh. valuta vezana za euro zakonom, objašnjava glavna ekonomistica CBBiH Belma Čolaković. Što se tiče vanjskog duga ne bi se trebali osjetiti dramatične promjene, kaže Čolaković.

“Valutna struktura vanjskog duga je takva da ne bismo trebali osjetiti dramatične promjene u visini javnog duga usljed slabljenja eura prema dolaru. Na kraju 2013. godine 52,24 posto vanjskog duga bilo je u eurima. Prema tome valutna struktura javnog duga je relativno povoljna. Koliki će

uticaj kursa biti na obaveze po osnovu servisiranja vanjskog duga ovisi o kursu na dan kada obaveza dospijeva na servisiranje. Što se tiče obaveza po osnovu servisiranja vanjskog duga u 2015. godini zvanični podatak o planiranoj otplati, iznosu i dinamici imaćemo kada ga objavi Ministarstvo finansija i trezora BiH. No, imajući u vidu strukturu javnog duga ne očekujemo značajne oscilacije.”

Slabljenje eura u osnovi nije loša vijest za evropsku ekonomiju. Ona će značajno doprinijeti cjenovnoj konkurentnosti evropskih roba i po tom osnovu, pojačanoj inostranoj tražnji za tim robama, kažu ekonomisti.

U Vanjskotrgovinskoj komori potvrđuju da efekti slabljenja eura ne bi trebali biti negativni budući da BiH uvozi većinu roba iz EU, a izvozi energiju koja se plaća u dolarima.

“BiH najveći dio svoje vanjskotrgovinske razmjene realizuje sa tržištem Evropske unije ili sa zemljama vezanim za euro, tako da promjene kursa ne utiču na to s obzirom da odnos eura i konvertibilne marke ostaje isti. Kada je riječ o izvozu na neka druga tržišta poput Velike Britanije, Švicarske, Norveške, SAD-a na koja smo do sada manje izvozili,





ukazuje nam se prilika za povećanje izvoza jer će roba čija je vrijednost izražena u eurima odnosno konvertibilnim markama biti povoljnija”, kaže Igor Gavran, savjetnik u Sektoru za makroekonomski sistem VTK BiH.

Novo zaduživanje najgora varijanta

No, i da BiH trpi dramatično negativne posljedice, bh. vlasti ne bi mogle spriječiti negativan trend upozorava Miloš Todorović iz Udruženje ekonomista RS SVOT:

“Pokazalo se da ni entiteti ni država nisu baš nešto efikasni u bilo kojoj vrsti intervencija jer obično u situacijama rasta cijena određenih proizvoda država treba posegnuti za robnim rezervama kako bi ublažila kizu. Pošto kod nas rezerve skoro da ne postoje i uticaj je skoro zanemariv. S druge strane BiH ima Currency board koji vodi monetarnu politiku pa ni u oblasti finansija država i entiteti ne mogu mnogo učiniti.”

Ekonomista Slaviša Raković objašnjava da EU sada vodi

“labaviju monetarnu politiku”, dok je u BiH na snazi restriktivna zbog currency boarda koji ne dozvoljava štampanje i “upumpavanje” novca.

“Ono najgore što može da nam se desi je dalje zaduživanje što bi nas dovelo u još veće nevolje. Dakle, jedina nada je preko bankarskog sektora koji je iz euro zone, da se ta ekspanzija novca prenese i na Bosnu i Hercegovinu. Vidimo naznake kod stranih banaka da će do toga i doći.”

Belma Čolaković iz Centralne banke BiH podsjeća da BiH ima još mnogo posla kako bi svoju ekonomiju postavila na čvršće noge

“Uobičajena boljka bh.ekonomije svakako da su strukturalne reforme sa ciljem jačanja realnog sektora, jačanjem institucionalnog, okvirne konkurentnosti. To su svakako imperativi. To je preporuka EU koju će BiH morati uvažiti i uraditi bez obzira na kurs eura prema bilo kojoj valuti”, zaključuje Čolaković.

Intervju Doc. dr. Goran Marković:

Mi imamo mini građanina, koji ćuti i trpi

Pitanja ukidanja entiteta i kantona ili prenosa nadležnosti su pitanja koja u kratkom periodu neće i ne mogu biti riješena. Zbog toga treba ih ostaviti po strani i baviti se onim pitanjima koja život znače, koja povezuju ljude koji u velikoj većini pate. Neka od tih pitanja su smanjenje nezaposlenosti, reforma poreskog sistema, penzije, i izmjene radnog zakonodavstva, izjavio je, između ostalog, u intervjuu Doc. dr. Goran Marković, univerzitetski profesor.

Profesor ste ustavnog prava: imate li problema sa Ustavom Bosne i Hercegovine?

- Moja najveća zamjerka je da Ustavom nisu u potpunosti riješena neka pitanja koja treba da doprinesu razrješavanju političke krize u funkcionisanju države. Ovdje mislim na "hrvatsko pitanje", jer Ustav jeste predvidio mehanizme za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa i ravnopravnost naroda, ali nije to pitanje domislio do kraja. Kad se površno čita Ustav, čini se da je ravnopravnost naroda dovedena do krajnjih konsekvenci, jer postoje mehanizam zaštite vitalnih nacionalnih interesa i konsenzus u odlučivanju, ali kad se posmatraju sve institucije zajedno, a to su Parlamentarna skupština, Pred-

sjedništvo, Ustavni sud i Savjet ministara, uočava se da je, nažalost, HDZ u pravu kad kaže da puna ravnopravnost nije ostvarena. Naravno, HDZ to ne govori zato što je zainteresovan za interese naroda, nego da bi ojačao svoju političku poziciju.

Očigledna diskriminacija

Zaista se može dogoditi da budu donošeni zakoni, a da protiv tih zakona bude većina hrvatskih predstavnika u različitim institucijama na nivou države. To olakšava nacionalističku homogenizaciju, što pojedine političke stranke, u ovom slučaju HDZ, koriste da bi ojačale svoje pozicije i na taj način ustavno pitanje se stalno tretira kao osnovno pitanje. Političke elite mogu stalno da insistiraju na tome da ustavno pitanje nije riješeno i da stavljaju u drugi plan suštinska pitanja, a to su pitanja čije rješavanje treba da doprinese umanjenu ekonomske i socijalne krize.

Koliko su građani i Ostali ravnopravni u ovoj državi?

- Drugi ključni nedostatak Ustava je to što propisuje očiglednu diskriminaciju. U ovom trenutku, potrebno je zauzeti



EMC TRUCKING

Serves All 48 States

EMC Trucking zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Zagarantovana zarada!



- Minimum 3 godine iskustva
- Mogućnost rentanja trailer-a
- Dispatcher 24/7
- Korištenje kartice za gorivo (Fleet Card)

Za više informacija nazovite: 770 299 1702

politički stav da se promjenom Ustava, sa izuzetkom dva naprijed pomenuta pitanja, ne treba baviti. Potrebno je ukloniti diskriminaciju iz Ustava, a onda se okrenuti rješavanju ekonomskih i socijalnih problema, koji su najteži i najvažniji. U suprotnom, i društvo i država će potpuno propasti. Političke elite se pozivaju na ova dva neriješena ustavna pitanja i na njima insistiraju, a stavljaju u drugi plan suštinska pitanja. Dolazimo do pitanja kakav je stvarni položaj pojedinca, ne samo kao građanina nego i kao radnika, penzionera, studenta... Kad je riječ o ekonomskim i socijalnim pitanjima, nacionalne političke elite se potpuno slažu. O privatizaciji, poreskom sistemu, stranim investicijama ili pravima radnika nema nikakvih neslaganja između nacionalnih elita. One imaju identičan stav o tim pitanjima, a razlikuju se tek kad se dođe do ustavnog pitanja. S druge strane, zanimljivo je da političke elite, iako se slažu o suštinskim, ekonomskim i socijalnim pitanjima, uporno izbjegavaju da ih riješe. Odnosno, one su ih već riješile u skladu sa svojim uskim interesima, što za veliku većinu građana ne donosi ništa dobro.

Vi ste urednik lijevo orijentiranog časopisa Novi Plamen. Kako biste Vi podijelili partijsku scenu u BiH? Koje su to lijeve partije?

- U Bosni i Hercegovini nema lijevih partija. Socijaldemokratske partije, kojih ima nekoliko u BiH, sebe samo u izbornoj kampanji nazivaju lijevim partijama. U njihovim programima ne piše da su lijeve partije, nego partije lijevog centra. Suštinski, ni one same sebe ne smatraju lijevim partijama. Kad analizirate njihove programe i politiku koju vode kad su na vlasti, vidite da te partije nemaju ničeg zajedničkog sa ljevicom. Dobar primjer je SDP, u kome postoji tijelo koje se zove Forum sindikalnih aktivista. To je radno tijelo koje okuplja članove SDP-a koji su sindikalci. Međutim, Forum sindikalnih aktivista suštinski ne radi ništa. On se vrlo rijetko oglašava, i to uglavnom kad je SDP u opoziciji. Šta to znači? Kad je SDP u vlasti, ne pridaje nikakav značaj radnicima i sindikalcima, a tek kad pređe u opoziciju, sjeti se saradnje sa sindikalcima, što samo pokazuje njihovo licemjerje kad je u pitanju radnička klasa. Kad je u pitanju SNSD, o ljevici se ne može govoriti čak ni toliko. SNSD je nastao spajanjem dviju stranaka i prilaskom ogromnog broja ljudi iz raznih stranaka. Tu ima ljudi koji su došli iz SDS-a, stranke Biljane Plavšić, radikala i iz drugih stranaka, pa je nemoguće definisati zajedničku ideologiju.

Šta mislite kada će promjene i u BiH?

- Kad bismo analizirali stvari iz današnje perspektive, mogli bismo doći do pesimističkog zaključka da se stvari neće tako brzo promijeniti. Međutim, ako se analiziraju raspoloženja ispod površine društvenih kretanja, ovaj pesimistički zaključak možemo dovesti u pitanje. Na primjer, niko nije očekivao ni mogao predvidjeti proteste koji su se dogodili prošle godine. Neki optimisti su govorili da bi jednog dana moglo doći do protesta, ali niko nije mogao predvidjeti da će se protesti desiti baš u februaru 2014. To se desilo zaista spontano. Novi politički subjekti na ljevici mogu isto tako da se pojave uskoro, uprkos tome što analitičari misle da to nije bliska perspektiva.

Ali, zar to nije prilično apsurdno: zemlja je ispod svake granice bijede, zaduženi smo, ovisnici o MMF-u.

- Postoji više činilaca koji dovode do te apsurdne situacije. Dominacija nacionalizma je jedan od ključnih činilaca koji dovodi do nje. Drugi činilac je apatija, odsustvo nade da se stvari u društvu mogu promijeniti. Nije razvijena demokrat-

ska politička kultura koja bi oblikovala svijest ljudi tako da oni shvate kako je neophodno da se sami bore za promjene. Osim političkih elita, i građani bježe od odgovornosti. Građani misle da je dovoljno da glasaju za političke stranke, a da one treba potom da se bore za promjene. Ako se političke stranke ne bore za promjene, treba da snose odgovornost zbog toga. Građani ne pokazuju dovoljno spremnosti za učesće u promjenama. Ne mislim da je nerealna lijeva alternativa u skorije vrijeme. Ako se analizira lijeva scena u BiH i uporedi sa stanjem od prije deset godina, vidjećemo značajne promjene. Prije deset godina ljevicu su u ogromnoj većini činili stariji ljudi i oni koje bismo mogli nazvati jugonostalgicima. To su bili ljudi koji nisu imali ideološka znanja, nego su bili na ljevici jer su joj pripadali cijeli život i ostali su joj vjerni. Danas je ljevica malobrojna ali ipak postoji, čine je mladi i obrazovani ljudi koji ideološki dobro znaju šta žele. Osim njih, tu je i određen broj sindikalnih aktivista koji su uključeni u razne vrste štrajkova i protesta. Mijenja se slika ljevice i ima više ljudi koji su spremni za različite društvene angažmane kao ljevičari, tako da ne možemo reći da se stvari ne poboljšavaju. Većina građana to ne vidi u dovoljnoj mjeri zato što ljevica nije stranački organizovana i na izborima nema ljevičarskih stranaka. Ljevica i u svijetu djeluje na različite načine - ima je u političkim strankama, sindikatima i u raznim društvenim pokretima, a u nekim državama ljevičara ima dosta i među univerzitetskim profesorima i studentima.

Šta očekujete u ovom mandatnom periodu?

- Očekujem da će biti nastavljena stagnacija zato što su vlast formirale političke elite koje imaju iste programe kakve su imali njihovi prethodnici, a dobrim dijelom radi se o istim ljudima i strankama. Kad govorimo o stranačkom sastavu vlasti, tu su promjene u odnosu na prethodni saziv beznačajne. S izuzetkom Demokratske fronte, koja ranije nije postojala, u ogromnoj većini tu su političke stranke koje su i do sada vršile vlast.

Kakva je razlika između SDS-a i SNSD-a?

- Razlike su samo taktičke prirode i tiču se pitanja kako voditi političku borbu, s kim formirati vlast, u kojoj mjeri popuštati potencijalnim koalicionim partnerima i tome slično. Programski posmatrano, između svih političkih stranaka u BiH, a ne samo između ove dvije, nema nikakve razlike. Govorim o ekonomskim i socijalnim programima, koji su za mene najvažniji. Ekonomsko-socijalni programi stranaka, bez obzira na to da li govorimo o SDA, HDZ-u, SDP-u, SBB-u ili nekoj drugoj, isti su. Kad se radi o rješavanju ustavnog pitanja, postoje tri bloka - jedan čine SDA i SDP, drugi čine dva HDZ-a, treći čine SDS i SNSD. Politički rovovi koji su iskopani prije mnogo godina i dalje postoje.

Koliko ćemo biti u tim rovovima?

- Bitno je da se promijeni način razmišljanja i govora o aktuelnim pitanjima. To znači da je potrebno da se bar privremeno stave ad acta ona politička pitanja koja nas dijele, a koja ionako u ovom trenutku nisu rješiva. Pitanja ukidanja entiteta i kantona ili prenosa nadležnosti su pitanja koja u kratkom periodu neće i ne mogu biti riješena. Zbog toga treba ih ostaviti po strani i baviti se onim pitanjima koja život znače, koja povezuju ljude koji u velikoj većini pate. Neka od tih pitanja su smanjenje nezaposlenosti, reforma poreskog sistema, penzije i izmjene radnog zakonodavstva.

U ovoj godini nas čekaju izmjene zakona o radu u oba entiteta. To je jedno od najvažnijih pitanja. Političke stranke



Am Dent, Inc.



Dental Care for Entire Family

Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD

- * Cleaning and Gum Treatments
- * Bleaching, Bonding and Veneers
- * Crowns and Bridges
- * Tooth Colored Fillings
- * Extractions
- * One Hour Whitening (\$250)
- * Dentures and Partial
- * Bad Breath Treatment
- * Root Canal Treatment
- * Snoring Problem
- * Thumb Sucking Problem
- * Teeth Grinding Problem



Let us give you a winning smile!

Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000

Most Insurances Accepted

Medicaid (uder 21) Peachcare

Major Credit Cards

NOW OFFERING! Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation

New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75

0% Financing up to 12 Months through Care Credit

www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047

Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



NO APPLICATION FEE!**

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change.**With Approved Credit.

kažu da je to zahtjev MMF-a i da treba ukloniti posljednje elemente socijalizma iz radnog zakonodavstva. Pitam suprotno: zašto ne bismo povećali elemente socijalizma u radnom zakonodavstvu? Radničku klasu očekuje pogoršanje položaja i umjesto da se bavimo tim problemom, kao prvorazredno se nameće pitanje da li će Hrvati dobiti svoj entitet. Hoće li Hrvati imati entitet je važno pitanje, ali sigurno nije najvažnije pitanje o kojem treba da razmišljamo i da se zbog njega dijelimo. Drugo važno pitanje je stopa PDV-a. To je jedno od pitanja oko kojeg bi trebalo da se okupe ljudi koji pripadaju različitim nacijama i koji dolaze iz različitih entiteta. Ali, političkim elitama to nikako ne odgovara.

Kako biste definirali slobodu govora u ovoj zemlji?

- Sloboda govora postoji za one koji govore ono što je poželjno da se govori. Svi drugi, naravno, mogu da govore, ali može im se desiti da budu sankcionisani ili da, u najboljem slučaju, budu opomenuti da ne bi trebalo da govore izvjesne stvari. Mislim da kod nas postoji i autocenzura kod velike većine ljudi. Mislim da ljudi jako puno razmišljaju šta će i gdje će reći, da se ne bi našli u neugodnoj situaciji.

Šta ćemo sa političarima koji napadaju novinare?

- Problem je u tome da naši političari ne osjećaju bilo kakvu odgovornost pred bilo kime. S druge strane, problem nije samo u političarima nego i u građanima. Kad se političari ponašaju na takav način, kad napadaju i vrijeđaju, znatan broj građana na to ne reaguje na bilo kakav način. Potpuno



TAX TIME

Niste uradili taksu za prošlu godinu?
Niste dobili povrat za neku od zadnje 3 godine?
E-file!
Pozovite: 678.646.2361 Enes Selimović
Povoljne cijene i profesionalan servis
Više od 6 godina iskustva u obračunu taksu za familije, samce, privatnike i samostalne prevoznike
Radimo samo po terminima - By appointments only!

Emira Travel

Agencija locirana u Jacksonville - Florida
 Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa, US Airways, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge

Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.
 Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg polijeću.

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance".

Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.

Tel: 904-866-9893
facebook.com/eminatravel
E-mail: eminatravel@bellsouth.net
 SELLER OF TRAVEL REF. No. 5T35868

one call | could save you 28% on car insurance*

Call 1-855-297-3881 to see how much you could save.

esurance
 an Allstate company

*National average annual savings based on data from customers who reported savings by switching to Esurance between 12/1/11 and 4/30/12.
 © 2012 Esurance Insurance Services, Inc. All rights reserved. CA License R0687629

su indiferentni. Političar koji se ponaša tako zna da kod građana neće izgubiti političke poene. Drugo, dio građana čak pozitivno reaguje na takve istupe! Problem predstavljaju neodgovorne političke elite, ali i građani koji ovakva ponašanja ne prepoznaju kao neprihvatljiva.

Kako smo dobili taj problem kod građana? Da li je krivo (ne)obrazovanje, klima u društvu, podijeljenost?

- Mislim da je to problem potpune propasti sistema moralnih vrijednosti. Osim ovog problema, postoji još jedan, koji nije skorašnjeg datuma, a to je odsustvo aktivnog građanstva. Mi imamo mini građanina, koji čuti i trpi. U njegovoj svijesti, političkom mentalitetu je da se ne odupire nikome, pa ni neodgovornim političarima.

Novi Plamen

Jeste li zadovoljni odzivom čitatelja Novog Plamena?

- Jesam, naročito reakcijama. Ljevičarski časopisi nemaju bogate sponzore i finansiraju se od dobrovoljnih priloga

Ne mislim da je nerealna lijeva alternativa u skorije vrijeme. Ako se analizira lijeva scena u BiH i uporedi sa stanjem od prije deset godina, vidjećemo značajne promjene.

Danas je ljevica malobrojna ali ipak postoji, čine je mladi i obrazovani ljudi koji ideološki dobro znaju šta žele. Osim njih, tu je i određen broj sindikalnih aktivista koji su uključeni u razne vrste štrajkova i protesta.

Mijenja se slika ljevice i ima više ljudi koji su spremni za različite društvene angažmane kao ljevičari, tako da ne možemo reći da se stvari ne poboljšavaju.

svojih čitalaca i ljevičara. Imajući to u vidu, zaista sam zadovoljan. Reći ću vam i jednu zanimljivost. Pošto se časopis šalje ljudima koji rade na univerzitetima i u bibliotekama, na Filozofskom fakultetu u Sarajevu su Novi Plamen klasifikovali kao akademski časopis iako on to nije. Časopis objavljuje i akademske i političko-analitičke tekstove, ali su naše kolege smatrale da je kvalitet tekstova takav da ga treba smatrati akademskim časopisom. Časopis analizira aktuelna dešavanja na jugoslovenskim prostorima, u međunarodnom radničkom i ljevičarskom pokretu, a tekstove objavljuju kako autori sa naših jugoslovenskih prostora, tako i strani autori. U časopisu možete pročitati analize o temama o kojima naši prosječni građani ne znaju skoro ništa, jer mediji o njima ne pišu. Kad čitate te tekstove i saznate koliko je razvijena moderna ljevica, shvatite da stvari uopšte nisu onakve kakve se nama predstavljaju.

Autor: Vildana SELIMBEGOVIĆ



THE BEST PRICES ON VEGAS, GUARANTEED.

\$149

\$69

\$29



USE PROMO CODE **SPECIAL** FOR

10% OFF

EVERYTHING ON VEGAS.COM

OR CALL US: **1-800-909-3013**



VEGAS.COM

NOT VALID ON AIR OR GIFT CARDS. VALID UNTIL 12/31/2015 © 2015 VEGAS.COM

Priča za popodne: Ljubitelji kapljice

Za razliku od ozbiljnih, porodičnih muškaraca, koji su žišli utabanim stazama navike, noseći ponosno svoja bremena, oni su bili slobodnjaci, ni za koga vezani, prepušteni svojim sposobnostima, snalaženju i životu od danas do sutra. Oni su bili ljubitelji kapljice. Neki više, a neki manje dobri, ali svi do jednog tragične osobe. Nisam baš potpuno siguran, ali mislim da njihove grobove već dugo, ako je ikada, niko ne obilazi. Ovo sjećanje na tragične junake iz vremena moje mladosti neka bude cvijet za njihova vječna počivališta.

Bio sam tako mali da nisam znao šta znači ljubav. Kad bi me pitali koga volim, odgovorio sam - mamu. Onda su u moj život dolazili prijatelji, važna bića, s kojima sam dijelio vrijeme, radost i tugu. Onda je došla i ona, djevojčica iz razreda, u koju sam se zaljubio tako i toliko da, inače brbljiv i zabavan, u njenom društvu ponekad nisam znao ni rečenicu sastaviti. Toliko je mlado srce preuzimalo kontrolu nad mozgom.

Alija stolar

A kako i koliko ljubav može uništiti čovjeku život, uvjerio me slučaj Alije stolara. Vrijedan, kakvog su ga svi poznavali i hvalili, ode u Njemačku na privremeni rad. Ostavi ženu kod kuće. Zaradi toliko para da može nabaviti mašine, sagraditi novu radionicu i krenuti sa vlastitim obrtom i - vrati se. No, dok je on vrijedan u Njemačkoj radio i bivao svaki dan na dobitku, na Pajama, da ni sam ne znade izgubi ženu svoju vlastitu. Vratio se Alija, uradio sve kako je planirao, otvorio svoju stolariju, a žena ode drugome.

Kao da ga je grom udario. Zanemari Alija poslove, okrenu se rakiji i pije li pije. A glavnoj pjesmi koju u pijanstvu svako malo ponovi zapamtih samo refren: "Mani me se, druže, nije mi do šale, ostavi me žena u najljepše dane".

Šereti, kakvih je uvijek bilo, čim se nađu blizu Alije, samo počnu "Mani me se druže...", a on sam nastavlja zaljevajući svoju tugu rakijom, dušmaninom. I tako, uz tužnu pjesmu, gasio se život našeg junaka. Nestade i k'o da ga nikad i nije bilo.

Jedino u slučaju Alijinom znam pouzdano za razlog njegovog alkoholizmu. Ostali su, pak, pili jer im je šljiva (uglavnom ona) postajala jedina ljubav. Za Tahminu, sitnog majstora spretnih ruku koji je pravio papuče, stariji su govorili da je imao neku djevojku i da ga je ona u mladosti stavila pred dilemu: "Ili ja ili rakija". Tahmina se odlučio za rakiju i kratak život proveo po danu radeći, a od popodneva pijujući. Kad bi se u predvečerja pijan penjao uz ulicu, pružao je dva kažiprsta i vikao: "Pažnja". Tako je i dobio novi nadimak: Pažnja. Živio je kod sestre Vasvije, udovice i vrijedne i uredne žene. Nesreća je htjela da ona umre ranije. Jedno prijepodne dođe po mene Hilmo Tokalija, komšija, kaže da odem da pomognem da iznesemo Tahminu. Nije umro tada, ubrzo će, ali nikad neću zaboraviti sliku njegovog sobička u kojem je bolestan i nepokretan ležao. Ucrvalo se sve oko njega, Hilmo i ja ga natovarili na kasele, na kojima smo inače u mahali nosili sve što bi došlo u kuće, ćumur, drva, pijesak, cemenat... i odnijeli ga do auta Hitne pomoći koja je

mogla dobaciti do Paja. Niz kaldrmu je jedino nekad Ramiz s motorom prošao i to je bilo čudo za nevjerovati. Ja sam samo pretpostavio da je Tahmina umro, jer od tog dana više ga niko nije vidio, a nije imao ni ko da nam javi ni kako je umro ni gdje je pokopan.

Jedino su Džemo i Raka pili negdje u gradu, dok su se svi ostali držali Bistrika ili flaše koju su kupili u granapu, pa onda onako na ulici pili do iznemoglosti.

Džemo je bio majstor, uredan i pedantan. Kao i Raka. Samo su se njih dvojica vraćali iz svojih skoro svakodnevnih alkoholnih izleta sređeni kao prava gospoda. Uz to, Džemo je znao i poeziju. Morao je biti dobro pijan da bismo ga namamili da nam recituje. Naravno da bismo se onda smijali. A smijali smo se najviše njegovom smijehu koji je bio nalik na konjsko njištanje "ihihihih" i kojim je uvijek završavao svoje stihove. Najčešće je recitovao jedan stih za koji je tvrdio da je Ujevićev, nisam ga nikada mogao naći ni kod Ujevića ni kod drugih pjesnika, a ide ovako: "Ja jašem na konju i sanjam pe-rece, prišparujem paru i kupujem šerpe." I onda ono obavezno "ihihihih".

I Fudo, zvani Mašinka, volio je literaturu. Glavni junak mu je bio Rene Balbenoa (tragičar iz kaznionice u francuskoj Gvajani, prema čijoj je ispovijesti snimljen Leptir), a ja sam mu kasnije jednom dao zbirku Hemingvejevih priča. Rekao mi da ju je pročitao i da mu se dopala. Fudo je živio u jednoj drvenoj kolibici koju je sam sklepio i u kojoj je manje živio, a više samotario.

Pjesma koju je Fudo često i rado pjevao bila je Kvakina "Ja sam kapetan potonulog broda". Kod refrena "Jedini sam čovjek što ulicom hoda jer ja sam kapetan potonulog broda..." Fudo bi istiskao iz svog grla neobičan glas, nalik vapaju, krik, ne znam drukčije opisati, a znam da je nama klincima bilo do smijeha iako je Fudo htio da nas dirne svojom tužnom sudbinom koju baš taj refren opisuje.

Fudo je živio u jednoj, na brzinu sklepanoj drvenoj baraci, što je bilo namještaja. sam je svojim rukama napravio i niko nije bio sretniji od njega kada bismo mu, obično u neke noćne sate, došli mi, djeca iz komšiluka, da mu kratimo dosadu i blazimo samoću.

Kad je onemoćao toliko da se više ni pijan ni trijezan nije mogao popeti uz Bistrik, preselili ga u neki dom gdje je umro a da skoro niko nije znao kada ni kako.

Halil, zvani Šumska Štetočina, svojim rukama je posjekao i pripremio stabla jela i borova za desetine kuća koje su nicalo uglavnom na području tadašnje mjesne zajednice Paje - Mahmutovac. Uveče bi sa svojom polovkom i sjekirom krenuo put Trebevića, a ujutro bi se vraćao sa svježije posjećenim i izdjeljanim stablima koja su uglavnom služila za rogove kad se pravi kuća. E, onda kad Halil dođe do para, kreće se sa rakijom. Halil me nekako podsjećao na glumca Pavla Vujisića, velik čovjek sa rukama kao lopatama, sa izbornim licem,

grubim glasom, ali dječijom dušom. Jedino je bivao kivan na, on ih je tako zvao, papke i seljačine koji su ga znali prijaviti vlastima pa je onda Halil bio zatvaran uglavnom na kraće vrijeme. Svoj bijes na papke i seljačine iskaljivao je tako što bi postavio ruke kao da u njima drži mitraljez i onda vikao: "Kupiće Halil mitraljez i onda ću ih sve traratatrara...". Znali smo da Halil ni muhu ne bi zgazio.

Popovi u avliji


I još moram reći da je Halil bio velikodušan, kad god bi pio, nama je bombone i čokolade kupovao.

Munir, zvani Pirče, volio je najviše svoju kćerku Dinku koja je davno otišla sa majkom i Željku. Ako hoćeš da ga povrijediš, reci nešto protiv Želje ili da ga Dinka ne šljivi. Munir je živio sam u prostranoj mahalskoj kući i mislim da je bio od svih ljubitelja čašice najbolje situiran. Uostalom, bio je brat narodnog heroja i ta činjenica je u to doba dosta značila. Mene je jednom optužio da sam mu slomio stablo trešnje u avliji, a nisam. U kasnijoj fazi, kad je već bivao u stanju delirijum tremensa, svašta mu se, jadniku, pričinjalo. Tako je jedne noći zakucao na vrata Safeta Čizmića i sav izbezumljen saopštio mu novost: "Safete, eno mi popovi u avliji kolo igraju".

Dinke i supruge Pirčetove nismo nikada vidjeli, a mislim da nije ni on.

Moram reći da je rakija bila stalni pratilac većine biografija iz mog bližeg i daljnjeg komšiluka, ali puno je bilo lakše piti i svoju ženu i djecu imati (čitaj često i maltretirati) negoli tim otrovom dušu i samoću liječiti.

Autor: Toni SKRBINAC



BONUS TRANSPORTATION, LLC

Zapošljavamo owner operatore !

- Commision 10%
- Sedmična isplata
- 24/7 dispečer na raspolaganju
- Saradujemo sa svim brokerima na prostorima Sjeverne Amerike
- Nudimo fuel cards, trailere, kvalitetan profesionalni dispatch

616 322 5818
616 719 6064
bonustransllc@yahoo.com

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- * Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- * Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- * Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- * Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- * Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata

metrobrowsers.com **GMAC Real Estate**

DINO KRGO
REALTOR

678-429-4353
dkrigo@bellsouth.net

PROCESI ZA DOBIJANJE AMERIČKOG DRŽAVLJANSTVA

DOVODJENJE BLIŽE FAMILIJE U USA

NAPOMENA: Ovo nije zvanična obavijest, ovo je samo neobavezani skraćeni pregled informacija.

PROCES ZA DOBIJANJE AMERIČKOG DRŽAVLJANSTVA:

1. Posjedovanje Zelene karte najmanje 5 godina (u određenim okolnostima najmanje 3 godine, za muža ili ženu)
2. Slanje aplikacije N-400
3. Plaćanje \$680.00 (U određenim okolnostima postoje izuzeci za oslobađanje od ovog plaćanja)
4. Uzimanje otisaka prstiju
5. Polaganje ispita znanja iz engleskog jezika i američke istorije i civilnog znanja (100 pitanja).
6. Zakletva za državljanstvo

Vi se možete osloboditi od polaganja ispita u potpunosti ako imate posebne formulare izdate od strane doktora gdje on tvrdi da vi niste u stanju da naučite i zapamtite engleski i testove zbog vašeg zdravstveog i mentalnog stanja. U ovom slučaju vi trebate imati prevodioca sa sobom kada odete na apointment za američko državljanstvo.

Izuzeci od polaganja engleskog jezika.:

- A. Ako ste preko 50 godina starosti i imate Zelenu kartu najmanje 20 godina.
- B. Ako ste preko 55 godina starosti i imate Zelenu kartu najmanje 15 godina
- C. Ako ste preko 65 godina starosti i imate Zelenu kartu najmanje 20 godina (Test je jednostavniji)

U ovom slučaju i dalje se polaže test iz američke istorije i opšteg znanja, samo ga polažete na našem jeziku i zato vi imate pravo da sa sobom povedete prevodioca koji će vam pomoći u ovom polaganju. U testovima ima ukupno 100 pitanja, vi treba na ispitu da odgovorite tačno na najmanje 6 pitanja od ukupno 10 da bi ste položili.

PROCES ZA DOBIJANJE CERTIFIKATA O AMERIČKOG DRŽAVLJANSTVU ZA DJECU

Djeca postaju američki građani rođenjem ili automatski po osnovu američkog državljanstva makar jednog roditelja.

Djeca moraju biti ispod 18 godina starosti u momentu kada makar jedan od roditelja postane američki građanin.

Ne trebaju polagati ispit, ali kao dokaz svog državljanstva trebaju dobiti Certifikat o državljanstvu.

Proces:

1. Slanje aplikacije N-600
 2. Plaćanje \$600.00 (U određenim okolnostima postoje izuzeci za oslobađanje od ovog plaćanja)
 3. Uzimanje otisaka prstiju
 4. Zakletva za državljanstvo
- (U određenim situacijama i djeca između 18-21 godine mogu dobiti ovaj certifikat o državljanstvu).

PROCES ZA DOBIJANJE ZELENE KARTE

Dva najčešća načina na koji naši ljudi mogu dobiti Zelenu kartu su: ako si ušao u Ameriku kao izbjeglica i po osnovu rodbinske veze sa američkim građaninom ili sa imaoceom Zelene karte.

Proces:

1. Slanje aplikacije I-485
2. Plaćanje \$1070.00 (Izuzetak od plaćanja, ako si došao u Ameriku kao izbjeglica)
3. Uzimanje otisaka prstiju

DOBIJANJE ZELENE KARTE I PRODUŽENJE ZELENE KARTE

DOVODJENJE VJERENIKA ILI VJERENICE U USA

PROCES ZA PRODUŽENJE ZELENE KARTE

Zahtjev za produženje Zelene karte se podnosi 6 mjeseci ili manje prije isteka postojeće Zelene karte

Proces:

1. Slanje aplikacije I-130
2. Plaćanje \$450.00 (U određenim okolnostima postoje izuzeci za oslobađanje od ovog plaćanja)
3. Uzimanje otisaka prstiju.

Ako primete food stamps, Medicaid ili TANF onda ste oslobođeni plaćanja kod aplikacija: N-400, N-600, I-130.

PROCES ZA DOVODJENJE BLIŽE RODBINE U AMERIKU

Američki građanin ili imalac Zelene karte može poslati preko Imigracionog ureda zahtjev I-130 svojoj neposrednoj rodbini u svrhu imigriranja u Ameriku.

Ako ste američki građanin vi možete podnijeti ovaj zahtjev za:

1. Muža ili ženu
2. Ne oženjeno/udato dijete ispod 21 godine
3. Ne oženjenog sina ili kćerku preko 21 godine
4. Oženjenog sina ili kćerku bez obzira na godine
5. Majku i oca (morate biti stariji od 21 godine)
6. Braću ili sestre (morate biti stariji od 21 godine).

Ako imate Zelenu kartu možete podnijeti ovaj zahtjev za:

1. Muža ili ženu
2. Ne oženjeno/ne udato dijete ispod 21 godine
3. Ne oženjenog sina ili kćerku preko 21 godine.

PROCES ZA DOVODJENJE VJERENIKA ILI VJERENICE U AMERIKU

Ako podnosite zahtjev za Vjereničku vizu (K-1), vi morate pokazati:

Da ste američki građanin

Da imate namjeru da se vjenčate u roku od 90 dana od dana kada je vjerenik/vjerenica ušao/la u Ameriku

Da ste vi i vaš vjerenik/vjerenica slobodni da se vjenčate, odnosno, ako je i postojao prijašnji brak on bi trebao biti legalno okončan: razvodom, smrću ili poništenjem

Da ste se lično sreli najmanje jednom u zadnje dvije godine. Postoje dva izuzetka od ovoga:

1. Da je to protiv strogih običaja, kulture ili religije za vaš ili vašeg vjerenika/vjerenicu
2. Ako dokažete da bi vas ovaj susret doveo u vrlo tešku situaciju.

Ovaj proces u prosjeku traje između 6-12 mjeseci.

Sa odobrenom vjereničkom vizom, vaš vjerenik/vjerenica može ući u Ameriku da se vjenčate u roku od 90 dana.

Ako to ne uradite u tom roku ova viza ističe i vjerenik/vjerenica mora napustiti Ameriku.

Nakon vjenčanja vjerenik/vjerenica može podnijeti zahtjev za Zelenu kartu, radnu dozvolu, vozačku dozvolu i Social security karticu. Dobijena Zelena karta je privremena i važi 2 godine. Da bi ona postala stalna vi se oboje morate pojaviti u imigracionom uredu 2 mjeseca prije isteka ove 2. godine da pokažete da i dalje živite zajedno.

Za više informacija i pomoć u ovim procesima zovite na tel. 678-429-4353, dkrgo@bellsouth.net

Dino Krgo

U sljedećem broju: Penzijsko, invalidsko i socijalno osiguranje u Americi

Nova knjiga Jasmina Odošašića: Hiljadu grobnica u Bosanskoj krajini 1992-1995

Nakon svih onih svojih ličnih kataklizmi koje su ga snašle poslije objavljivanja prve knjige "Sjaj i bijeda ekshumacija", čije su istine uzburkale mnoge bh. društvene žabokrečine, Jasmin Odošašić pojavljuje se s novom knjigom o kojoj sve govori njen naslov, ali i naslovnica.

"Hiljadu grobnica u Bosanskoj krajini 1992-1995", tako se zove ovo djelo od 713 stranica, većeg formata, na čijoj naslovnici je slika mrtve majke u grobnici.

Leži na leđima, a u njenom zagrljaju je beba.

I majka i dijete su svezani žicom.

Dakle, iako su njegovi brojni "egzekutori" mislili da će ga ušutkati sklanjanjem iz procesa traganja i ekshumiranja, ali i izbacivanjem iz Instituta za nestale BiH, zbog toga što je istupao, kako se tvrdilo, protivno pravilima Instituta (Sud BiH to je odbacio, pa je Jasmin vraćen na posao, ali skrhanu zdravlje niko neće vratiti niti nadoknaditi bilo čime), Odošašić nije prestao sa svojom značajnom misijom: da iznosi u javnost, mnogima nimalo drage, nepobitne historijske činjenice o zločinima u Bosanskoj krajini, odnosno u Bosni i Hercegovini.

Središte njegovog interesovanja su ovaj put bosanskokrajiske grobnice, njih 1.132, od čega je 128 masovnih, 116 zajedničkih i 886 pojedinačnih.

U tim grobnicama je do sada ekshumirano 4.697 tijela: 4.006 je identificirano, pa se zna da je iz ovih jama smrti izvađeno i 136 djece, kao i 314 žena...

Sve se pretvorilo u suprotnost

Jasno je već i nakon spomenutog zašto se u ovu Odošašićevu knjigu ulazi preko sjajne ilustracije Tešnjaka Ahmeta Hujdura, koji je, pročitavši prvu knjigu autora i saznavši kakve je posljedice sve pretrpio zbog nje, rekao da će svoj posao uraditi besplatno.

No, to sa majkom i djetetom samo je jedan od hiljada potresnih prizora koje sadrži svaka stranica ove knjige. Jer, u grobnice koje je autor strpljivo opisao, bacani su stogodišnjaci, slijepi, gluhoonijemi, bolesni...

"Obimnost građe, odnosno razmjera zločina, natjerala me je da sve te podatke koje sam strpljivo godinama sakupljao prikazem predstavljajući dvadeset općina Bosanske krajine, a ima i cjelina posvećena Krajišnicima koji žive izvan tog područja. Za svaku od njih dajem kulturno-historijske napomene, predratnu strukturu stanovništva, navodim grobnice u svakoj od općina sa imenima identificiranih osoba po abecednom redu, starosnom i spolnom strukturom, prezimenom i imenom oca i žrtve, datumom i mjestom rođenja i mjestom nestanka, datumom identifikacije... Knjiga sadrži oko 4.000 dokumenata koji potvrđuju identifikaciju, a upoređivanje ukazuje na užasno saznanje da su porodice žrtava čekale na identifikaciju svojih najmilijih od 10 do 17 godina. Mnogi su i pomrli ne ukopavši bliske", ističe Odošašić objašnjavajući da demografija, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, ima prvenstveni cilj pokazati da nijedan od krajiških gradova nije bio ekskluzivno monoteistički:

"A upravo to podmeće veliki broj današnjih kvazipoliti-

čara, falsifikatora historije. Promjene demografske strukture, ostvarene silom u tim gradovima najvidljivije su detaljnim prikazima grobnica... Mrtvi svjedoče o živima", ističe Odošašić, koji gradove, inače, naziva njihovim historijskim imenima: Bosanski Novi, Bosanska Gradiška, Bosanska Dubica.

"Novi nazivi su i dati da se prikriju veliki zločini, pogotovo pred onima koji ne znaju kako je tamo ranije bilo", tvrdi autor.

Prva ekshumacija u knjizi je ona od 18. oktobra 1995. u Sanskom Mostu (Arkanove žrtve), a posljednja se odnosi na 2014. godinu.

Autor je u knjizi predočio i velik broj originalnih zapisnika sudova, policije i tužilaštava sačinjenih u vrijeme ekshumacije: "Nevjerovatne su brojke koje se tamo navode. Ko bi mogao zamisliti, recimo u Prijedoru, da su ekshumirane 462 grobnice, ili u Sanskom Mostu 140..."

Odošašić kaže da će brojke koje govore o prepoznatim žrtvama biti trn u oku onima koji godinama opstruiraju identifikacije: "Evo, '97. godine smo radili poznatu jamu Hrgar u Bihaću, tada su ekshumirana 83 tijela, a do sada su identifikovana 64..."

Prema sagovorniku, već zbog započinjanja procesa identifikacije DNK analizom velika zahvalnost treba se uvijek izreći SAD-u i Bobu Doleu:

"Kasnije se sve pretvorilo u svoju suprotnost. Namjerno se proces razvlačio, vrlo lijeno su uzimani novi uzorci nakon što bi prvi pali, vrlo rijetko. Zašto je tako, odgovor daje knjiga. Ja sam se trudio da u njoj ponudim samo činjenice, nema nikakvih komentara, ni mojih niti bilo čijih drugih. Već ranije sam imao problema zbog tvrdnji da je sve to rađeno namjerno, zbog ogromnih sredstava koja ulaze u proces. I danas tako mislim, ali molim vas, u tekstu neka obavezno stoji napomena da je ovo stav Jasmina Odošašića, nikako zvanično mišljenje Instituta za nestale BiH", kazuje autor, koji ne želi da govori o grobnicama koje je on sam otkrio.

"Nemojte tako. Uvijek je u pitanju moj tim i ja sa njim, a to je, tvrdim, najbolji tim u BiH. Ekshumirali smo preko 1.000 grobnica do 2004. godine, poslije je ukupno sto i nešto ekshumirano, jer je naš tim iz određenih razloga rasturen. Naravno, protokom vremena je sve teže i teže pronalaziti tijela, ali ovdje to nije slučaj. Riječ je o klasičnoj opstrukciji i zaustavljanju procesa traženja nestalih. Prije svega, od ICMP-ja, a onda i od drugih institucija koje su bile i sada su u tom procesu. To je i razlog zašto sam objavio ovu knjigu. Evo podataka, evo dokumenata, pa analizirajte", govori Odošašić, ističući da nije bilo nikakvog obrazloženja za njegovo povlačenje s terena kada mu je povjeren kancelarijski posao.

"Ono što najbolje govori koliko je Krajina u cjelini opstruirana, jeste i podatak da je Krajina jedini kanton u kojem ranija državna komisija, kasnije federalna, a još kasnije Institut, sve do 2009. godine, nisu imali sistematizovano radno mjesto za rad na ovom procesu, a imali su najveće rezultate. Jer, tamo su se ljudi stavili na raspolaganje i uradili posao koji su tre-

bale raditi državne institucije. Tipično za Bosansku krajinu. Uvijek ostavljena, uvijek se snalazi i snađe sama", kazuje Odo- bašić koji je čak za oko 900 grobnica dao i koordinate mjesta, na osnovu čega kartografi mogu napraviti mape-karte i na taj način za sva vremena zaštititi te lokalitete od svakodnevnih promjena terena.

"Potomci žrtava, danas raseljeni širom svijeta, moći će uz pomoć najjednostavnijeg GPS uređaja i za sto godina pronaći i utvrditi mjesto ekshumacije njihovih predaka. Nikada više neki zli ljudi neće moći reći da su mrtvi na biračkim spisko- vima, da su mrtvi živi, da se kriju po Kanadi, po Americi. Iza svakog identificiranog stoji zapisnik o prepoznavanju", kazuje Jasmin Odo- bašić, koji u knjizi ispoljava saosjećanje prema svim žrtvama, bez obzira na nacionalnost, porijeklo ili status.

"Prikupio sam podatke o više od 200 Hrvata ekshumira- nih u Bosanskoj krajini, o velikom broju Roma, stranih držav- ljana... Opisao bih i srpske žrtve da mi pojedine 'političke elite' iz tog naroda nisu uskratili podatke, vjerovatno u cilju spre- čavanja kompariranja broja i načina egzekucije žrtava (Neke činjenice ukazuju na 8 nestalih Bošnjaka na jednog Srbina i 30 nestalih Bošnjaka na jednog Hrvata)", govori Odo- bašić, čija knjiga sadrži oko 850 fotografija.


"Unaprijed upozoravam na to da su u pitanju izuzetno dirljivi prizori, ali i ističem da u knjizi gotovo i nema fotografi- ja Instituta za nestale BiH iako sam ih tražio", kaže Odo- bašić, skrećući pažnju i na to da su masovne i druge grobnice prona- đene u svih 20 gradova Bosanske krajine najočigledniji dokaz da su u pripremi za agresiju na BiH zločinački štabovi kao dio vlastitih strategija razradili i način egzekucije, prije svih Boš- njaka, kao i način prikrivanja zločina: "Nije teško uočiti velik broj ekshumiranih osoba istog prezimena, naprimjer, Avdić 77, Kadirić 59, Jakupović 55, Botonjić 52, Čaušević 51, Bešić 7, Hodžić 46, Kadić 43... Bošnjačke porodice su jako kompaktne, njihovim nestankom, nestaje bit BiH", kaže Odo- bašić, tvrdeći da je on s timom 2004. otkrio Tomašicu.

"Iskopao sam grobnicu, 40 x 10 x 10 m, i našao 24 kom- pletna i na stotine dijelova tijela. Prolom oblaka i potop je 27. juna bio, cijeli mjesec sam pokušavao da ih sušim, nije se mo- glo, i tada napravim 'grešku': odem na drugi lokalitet i otko- pam 456 tijela. To je, očito, bilo previše, i za Bombergerovu, i za Mašovića, i za ostale, i oni me 18. novembra povlače s tere- na... I poslije toga niko Tomašicu ne dira devet godina. Znači, priče o nekoj savjesti koja je proradila, pa se Tomašica, kao, tek otkrila nisu istina. Povučena sam samo da ne nastavim, jer sam 'pretjerao'. To je jedini razlog", ističe Odo- bašić, naglašavajući da u knjizi o tome govore dokumenti: "Postoje slike kada sam bio s Haškim tribunalom u traženju, to je bilo '98, pa dajem slike iz 2002. godine, kada sam kopao s Haškim tribunalom i nisam našao... a tu su i slike kada sam prvi put, 6. juna 2004. godine, pronašao tu grobnicu, pa slike sa kopanja te grobnice... Svi se vide, sudije, tužioc, dvojica istražitelja, svi su učestvo- vali u tome, svi su kopali", kazuje Odo- bašić.

Znam čuvati svjedoke

"Potpisat ću i sada, pred svjedocima, da ću sam iskopati dvjesto grobnica do kraja godine, a kunem se majkom mrtvom da ne znam ni za jednu... Ali, ja ih znam tražiti, znam od koga ću i gdje ću. Ima Srba koji su meni ranije pokazivali grobnice i kad god im kažem poslat ću vam nekoga, oni na mene 'ne- moj, Jasmine, završili smo za čitav život ako pošalješ'. Zašto je tako? Zato što sam ja znao sačuvati svjedoke", ističe Odo- bašić, koji smatra da direktorica ICMP-a ne govori istinu kada kaže da je u BiH riješeno 23.000 nestalih:

"Navodno, još 8.000 se traži, a ja vrlo dobro znam, a zna



i ona, da je u ovom trenutku verificiranih u okviru Instituta oko 12.700. Hajde da dodamo na to još oko 8.000 nestalih. Gdje je onda još deset hiljada ljudi", ističe Odo- bašić, koji na najavljeni odlazak ICMP-a iz BiH (do kraja 2016) gleda ovako: "Sve strane organizacije dođu u Bosnu da jednom odu. Ovdje su dok ima novca, no kada se postavi pitanje rezultata, greša- ka i slično, oni se povlače, a odgovornost ostaje na domaćim institucijama. Evo, država je davno trebalo da ima institut za forenziku, a taj isti ICMP, ta ista Bombergerova nisu dozvo- ljavali da se formira. Onaj u RS-u je urađen mimo njihove volje. Držali su monopol, a i dalje će, preko servilnih ljudi u BiH koji nemaju hrabrosti da im bilo šta kažu. Nelogično je da imamo preko 30.000 nestalih, a da nemamo taj institut", govori Odo- bašić, za kojeg je nelogično i to da u projektu Po- drinje Identifikacijski projekt "od hiljadu stranica, ni jednim slovom tu nisu spomenuta tijela. A sve se spominje: i zgrade, i auta, i namještaj, sve, sve, spominje se i to da intelektualnu svojini, softver, zadržava ICMP, pa ćemo mi sto godina raz- mišljati hoće li nam neki službenik tamo u Haagu dati tražene podatke da bismo prepoznali koga. Sjećam se vremena poslije rata kada je Međunarodni crveni križ radio ante mortem bazu i desilo se, kada su odlazili, ova nije ostavljena federalnoj Ko- misiji, nego je odnijeta u Mađarsku. Domaći instituti će zavi- siti od te baze, diktirat će im kako da se ponašaju, a još je veći apsurd to što sada iz RS-a tvrde da će sakupljati novu bazu krvi. Pa, 70 posto majki je izumrlo, od koga će je uzimati", govori Odo- bašić, koji, kaže nam, svaki put kada uđe u Šej- kovaču, osjeti nelagodu. Desetine, stotine tijela leže na običnoj prostirki, tijela iz '95, '96...

"Niko se nije pobrinuo za to da se taj prostor koliko-toli- ko upristoji. To je nemoralno, neljudski. Drugo, vas, novinare, niko ne vodi u Šejkovaču, niti u Goražde, gdje je situacija ista, nego vas vode u Tuzlu, jedine prostorije gdje je normalna si- tuacija što se tiče čuvanja posmrtnih ostataka... Stalno neko varanje... Moja knjiga je sva od činjenica, pa kako god bilo po- slije promocije", kaže Jasmin Odo- bašić.

Arheolozi otkrili murale koji su prvi put vidjeni nakon 3.000 godina

Američki arheolozi otkrili su da egipatska grobnica u Luxoru sadrži vrlo složene i šarene zidne murale koje ljudsko oko nije vidio hiljadama godina.

Tim arheologa koji rade u neposrednoj blizini povijesne jezgre grada Luxor, pronašao je dvije drevne grobnice. Obje grobnice imaju zapanjujuće murale za koje se vjeruje da datiraju iz 18. dinastije egipatskog Novog kraljevstva.

Grobovi su vjerojatno formirani negdje između 1543-1292 BC. Ovo je veličanstveno otkriće zato što se sve nadjeno pojavljuju javnosti prvi put nakon više od 3000 godina.

Grobnica je obojena zeleno i smeđe, a slike sa hijeroglifima i murali prikazuju ceremonije iz svakodnevnog života. Uprkos starosti, boje su još uvijek vrlo dobro očuvane.

Prva grobnica je otkrivena 2. marta, a druga 10. Marta. Za prvu se vjeruje da je u njemu bio Sa-Mutov otac, Amenhotep, a za drugu da je to bio grob Muta i njegove supruge Ta-Khaet.



LHC spreman za novo pokretanje

Veliki hadronski sudarač ili LHC ovoga mjeseca trebao bi biti ponovo uključen nakon dvije godine pauze i nadogradnje.

Pored ponavljanja eksperimenta kojim je otkriven Higgsov bozon 2012. godine, naučnici će se okušati u detektovanju tamne materije.

“Jedna od stvari koje želimo da razotkrimo je tamna tvar ili tamna materija. Postoji mnoštvo astronomskih opservacija koje podupiru činjenicu da ona postoji, a mi želimo da je napokon detektujemo”, rekao je Mike Lamont, jedan od čelnika u CERN-u.

Tamna tvar je za sada hipotetičkamaterija koja ne može biti viđena ili detektovana, ali čiji je uticaj itetako vidljiv na svakodnevnoj tvari kao što su radijacija, sama struktura galaksija i svemira uopšte.

“Ukoliko je otkrijemo, Nobelova nagrada će biti svuda oko nas. Ako ne, pokušat ćemo ponovo”, rekao je Lamont.

Uvećana energija sudarača čestica bit će ključna za nove studije. Energija koja će biti korištena u LHC-u iznosit će 13 TeV (teraelektron volt) u poređenju sa energijom od 8 TeV koja je korištena 2012. godine.

LHC je kružnog oblika i ima obim od 27 kilometara. Smješten je u CERN-u, Evropskom centru za nuklearna istraživanja na dubini od 175 metara.

Predstavlja najveću mašinu koju je čovjek ikada izgradio, najveći laboratorij i najveći eksperimentalni vještački poligon na svijetu.



Nokia 3310 najbolji telefon svih vremena

Tokom 90-ih godina Nokijine telefone koristili su milioni ljudi, a finska kompanija postala je sinonim za vrhunsku mobilnu tehnologiju.

Nakon što ju je kupio Microsoft, Nokia kakvu smo poznavali je nestala. No, kompanija Nokia u 20. je stoljeću predstavila niz uspješnih telefona, među kojima se nalazio i najlegendarniji telefon svih vremena – Nokia 3310.

Kompanija je svoj prvi pametni telefon u obliku modela 9000 predstavila davne 1996. godine, a uređaj je posjedovao modem te pristup internetu i mailu.

Međutim, 1999. godine kompanija predstavlja model 3210, kojim je uspjela napraviti savršenu formulu koja je obuhvaćala cijenu, veličinu i funkcije. Prethodnik modelu 3310 imao je internu antenu i legendarnu igru Snake. Od njegovog lansiranja 2000. godine, prodano je ukupno 126 miliona ovih telefona.

Nokia 3310 sa svojih 133 grama nije bila najlakši, ali je svakako bio stabilan, čvrst i vrlo pristupačan telefon.

Iako se displej ne može usporediti sa današnjim HD ekranima, Nokia 3310 imala je ekran osvijetljen zelenom bojom, rezolucije 84 x 84 piksela, koji je bio dovoljan za najosnovnije funkcije.

Tu su još bili i imenik, koji je mogao pospremiti 250 kontakata, 35 melodija (plus prostor za 7 kompozicija korisnika), sat, štoperica, alarm i kalkulator, a baterija je, za razliku od današnjih pametnih telefona, trajala cijelu vječnost. Ovo su za mnoge bile sve “pametne” funkcije koje su im, barem u to vrijeme, trebale.

Nakon velikog uspjeha ovog modela širom Europe, uslijedile su nove verzije poput modela 3315, koji je imao plavi ekran i osvijetljenu tipkovnicu i koji je bio jako popularan u Aziji, zatim modeli 3390 i 3395, koji su predstavljeni u Sjevernoj Americi i model 3315, koji je bio namijenjen australskom tržištu.

Nokia 3310 je u ono vrijeme zaista bila tehnološki revolucionarna. No, pitanje je gdje bismo danas bili bez ovog modela i bismo li svakodnevno trošili sate na igre da nije bilo čuvene “Zmije”?

Ako i dalje u nekoj od ladica imate svoj primjerak ovog legendarnog modela, nikako ga nemojte baciti jer nikad ne znate kad bi vam mogao zatrebati telefon koji bi preživio i Apokalipsu.



Trijumfalna pobjeda za Hyundai i20

Nakon priznanja i nagrade za dizajn koja je stigla nešto prije zvaničnog predstavljanja novog i20 na bh tržištu, stiže još jedno značajno i veliko priznanje za ovo vozilo.

Novi i20 prema renomiranom nezavisnom njemačkom automobilskom magazinu Auto Bild je najbolje vozilo u klasi gradskih automobila. U žestokoj konkurenciji, nakon rigoroznog procesa ocjenjivanja i testiranja modela, novi i20 je ostvario uspjeh koji svi automobilski proizvođači žele za sebe.

U samoj borbi za pobjednika su se našli VW Polo, Renault Clio, Mazda 2, Opel Corsa i Hyundai i20. Testiranje vozila je vršeno po rigoroznim kriterijima, a vozila su testirana sa benzinskim motorima od 84 KS (Novi i20) i 100 KS (Opel Corsa).

“Tokom cijelog vremena testiranja pitanje koje se namevalo kao imperativ je u stvari koliko će se Hyundai približiti VW-u, međutim, sada znamo pravi odgovor, on ga je pretekao”, navodi Auto Bild.

Novi i20, pored izvanrednog motora, posjeduje konvencionalni i profinjeni dizajn, zagarantovano sigurnu i dugoročnu kvalitetu, čvrstu izradu i visoko kvalitetne materijale, velike funkcionalnosti i praktičnosti.

Jedno je sigurno - jednom kada zakoračite u ovo vozilo uživat ćete u iznenađujućem unaprijeđenom, prostranom i bogato opremljenom interijeru koji ste do sada mogli pronaći samo u premium segmentu. Materijali koji se nalaze unutar

vozila definitivno su poboljšani i pripadaju premium klasi.

Pozivamo sve zainteresirane da rezervišu svoju test vožnju i uvjere se zašto je njemački Auto Bild ocjenio i20 najboljim ocjenama, te samim tim proglasio za najbolje vozilo u klasi gradskih automobila.



PROBLEMI SA SUNUSIMA?



BOLOVI?



NESANICA?



Revolucionarna tehnologija koja komunicira s tijelom

Holografski čipovi komuniciraju s tijelom preko energetski osjetljivih tačaka na tijelu zvanim meridijani-poput akupunktura, ali bez iglica.

Koriste se za: gubitak tjelesne težine, nesanicu, bolove, sinusne alergije, povećanje libida i više energije.

Holografski čipovi su mali flaster u boji kože. Čipovi se lijepe na kožu tako da ništa ne ulazi u tijelo, a potpuno su nenametljivi. Naučno je dokazano da su čipovi-flasteri veoma učinkoviti, ali najbolji dokaz su rezultati desetine hiljada ljudi širom svijeta koji ih koriste svaki dan.

HILJADUGODIŠNJA TRADICIJA AKUPUNKTURE U KOMBINACIJI SA

NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM DANAŠNJICE

HOLOGRAMSKI ČIPOVI

WWW.EM.CIEAURA.COM

Jimi Hendrix je bio najplaćeniji izvođač na Woodstock festivalu

Jedan od najvažnijih događaja u muzičkoj historiji svakako je festival Woodstock koji se održao u augustu 1969. godine. Gotovo pola miliona ljudi gledalo je nastupe Jimija Hendrixa, Janis Joplin, Joesa Cockera i mnogih drugih...

Na fotografiji koju je objavio portal Ultimate-guitar.com, vidljivo je koliko je pojedini izvođač dobio za svoj nastup. Prema nekim procjenama, današnja cijena nastupa Boba Dylana kreće se oko 150 do 200 hiljada dolara, Adele 750 hiljada, Arcade Fire 150 hiljada, a Justina Timberlakea milion dolara.

Razmislite li koje su sve veličine svirale na Woodstocku, rekli biste da je i njihova cijena morala biti poprilično visoka. Da iznenađenje bude veće, a računanje jednostavnije, reći ćemo da jedan dolar iz 1969. danas vrijedi 6,5 dolara.

Jimi Hendrix za svoj je nastup na Woodstocku plaćen 18 hiljada dolara, slijede Blood, Sweat and Tears sa 15 hiljada, Joan Baez i CCR sa 10 hiljada koji skupa s The Bandom (7,5 hiljada) zatvaraju prvu petorku.

1. Jimi Hendrix - \$18,000
2. Blood, Sweat and Tears - \$15,000
3. Joan Baez - \$10,000
4. Creedence Clearwater Revival - \$10,000
5. The Band - \$7,500

1. Jimi Hendrix	\$18,000
2. Blood, Sweat and Tears	\$15,000
3. Joan Baez	\$10,000
4. Creedence Clearwater Revival	\$10,000
5. The Band	\$7,500
6. Janis Joplin	\$7,500
7. Jefferson Airplane	\$7,500
8. Sly and the Family Stone	\$7,500
9. Canned Heat	\$6,500
10. The Who	\$6,250 (also reported at \$11,200, but <i>Variety</i> claimed that number was inaccurate)
11. Richie Havens	\$6,000
12. Arlo Guthrie	\$5,000
13. Crosby, Stills, Nash and Young	\$5,000
14. Ravi Shankar	\$4,500
15. Johnny Winter	\$3,750
16. Ten Years After	\$3,250
17. Country Joe and the Fish	\$2,500
18. Grateful Dead	\$2,250
19. Incredible String Band	\$2,250
20. Mountain	\$2,000
21. Tim Hardin	\$2,000



Grupa S.A.R.S.

KADA «BUĐAV LEBAC» PRUŽI PRILIKU

Beogradska grupa S.A.R.S. je aktuelni hit na prostoru nekadašnje države i uz našu «Dubiozu kolektiv» najpopularniji bend na Balkanu u ovom trenutku; za «Slobodnu Bosnu» o radu i životu članova ove grupe govori njen frontmen.

Za ovih sedam, osam godina koliko je prošlo od promocije pjesme Buđav lebac, nekako se beogradska grupa S.A.R.S. potpuno nenametljivo, a i bez prevelikih ambicija, uvlačila pod kožu i ulazila u uši balkanskih naroda i narodnosti. Nas je na početku razgovora sa Žarkom Kovačevićem Žaretom, frontmenom S.A.R.S.-a, interesovalo koja je to bila njihova prvobitna ideja 2006., kada su osnovani? Da se dobro zezaju i eventualno pokušaju «proboj» na tržište, ili su od samog starta željeli, zapravo, da budu muzička činjenica na prostoru koji se nekada zvao SFRJ: «Na početku je, pre svega, bio fokus na druženju i pravljenju pesama na probama koje su, pored nas samih, mogli da čuju samo naši prijatelji i poznanici. Iako je, verovatno, svako od nas maštao o uspešnoj karijeri u muzici. Ipak, u tom trenutku niti smo o tome razmišljali niti je iko mogao da nasluti da će nam Buđav lebac pružiti priliku da napravimo tako nešto.»

SATRIANIJEVA RUKA

No, nisu baš svi dočekali Buđav lebac raširenih ruku, bilo je i oštrih kritika. A da li je to S.A.R.S. sputavalo u sopstvenoj (re)produkciji? «Ne bih se složio sa tim. Lebac je veliki broj ljudi prihvatio, pozitivno reagujući na njega i stvarno je bilo malo ljudi kojima se nije svideo. Kasnije je više i dosadio koliko se puštao svuda, pa i ne čudi što je mnogima i preseao, ha, ha, ha... Na negativne kritike se do dan danas nismo osvrtni jer, pre svega, stvaramo ono što se nama sviđa, a imamo sreću da se to dopada i velikom broju ljudi», odgovara Žare na naše pitanje.

S.A.R.S. u njihovom slučaju nije teški akutni respiratorni sindrom, već akronim od: «Sveže Amputirana Ruka Satrianija».

Neko, nekad reče: «Pa, gdje će amputirati ruku Satrianiju?!» Pa, mislimo i da ima njegovih fanova koji se bune: «Bilo je situacija kada su nas pitali da li mrzimo Džoa, kada nam u nazivu benda piše da bismo mu amputirali ruku. Naravno da to nema veze sa vezom. Poštujemo njegov rad i njegova ruka je za nas nešto poput svetog grala.»

Pjesma Perspektiva je njihov drugi veliki hit i zapravo je metafora ili najmanji zajednički nazivnik za socijalni kontekst tekstova S.A.R.S.-a. Zanima nas i jesu li perspektive, pogotovo za mlađu raju na ovim prostorima, gore ili bolje u odnosu na period kada su oni počinjali i šta S.A.R.S.-ovci, ustvari, vide sa bine: mlad i razdražan svijet, ili apatične i depresivne djevojke i momke? «Vidimo mlade ljude željne pozitivne energije, koji dođu na koncert da izbace svu negativu iz sebe. Perspektiva im je identična kao i pre nekoliko godina kad smo počinjali. To je tužno, ali je surova realnost», objašnjava Žare.

Ima li razlike u reakcijama publike na vaše pjesme od



Vardara pa do Triglava? Vidimo, gdje god dođete - napravite urnebes, ali, da li osjetite da se ljudi drukčije poistovjećuju s vašim pjesmama u Podgorici, u odnosu na recimo, Banju Luku? «Postoje pjesme koje su bolje ili lošije prihvaćene u nekim mestima. To nisu velike oscilacije, ali razlike postoje. Čak i u istom gradu atmosfera može biti drugačija na dva različita koncerta. Nema pravila.»

Kad već spomenusmo Banju Luku, na otvaranju Demofesta u tom gradu, 2013., S.A.R.S. je svirao nakon Dubioze kolektiva. Oba benda su bila odlična te noći! A i bliski su u stavovima i pogledima na svijet oko sebe. «Svako ko misli svojom glavom ima slične stavove i nije čudo što se kontamo sa momcima iz Dubioze. Postoji razlika na koji način iznosimo te naše stavove u pesmama, ali to je već umetnička interpretacija», veli Žarko Kovačević. A, kakva iskustva nosite sa Red Bull Soundclasha, muzičkog dvoboja S.A.R.S.-a i Dubioze, koji je održan u Zenici krajem prošle godine? «Odličan koncept koji će, nadam se, zaživeti na ovim prostorima, kako bi ljudi imali priliku da vide kako to zaista izgleda. Mnogi ljudi su sa ushićenjem komentarisali video snimak sa Soundclasha, ali je uživo to sve daleko bolje bilo», kaže frontmen beogradske grupe.

Ovih deset filmova su erotičniji od "50 nijansi sive"



Dugoočekivai film "50 nijansi Sive", koji je urađen po istoimenom romanu, nije opravdao očekivanja baš svih fanova koji su uglavnom imali slično zapažanje - da nije dovoljno erotičan.

Iako ne previše eksplicitni, ovo je TOP 10, prema mišljenju publike, najboljih filmova koji svakome golicaju maštu.

"Sudar" (Crash) (1996)

Seksualni život u braku Jamesa i Catherine Ballard sveo se na seriju prevara i afere, iza kojih je jedini motiv međusobna osveta. Jedne noći James će slučajno izazvati saobraćajnu nesreću u kojoj će poginuti muž doktorice Helen Remington, a ona i James biće ozbiljno povrijeđeni. Kasnije James saznaje da Helen seksualno uzbuđuje opasnost automobilskih nesreća, te počinje da ulazi u društvo ljudi koji dijele istu opsesiju.

"Emmanuelle" (1974)

"Emmanuelle" je francuski erotski film iz 1974. godine. Režiju je uradio Just Jaeckin po istoimenom romanu spisateljice Emmanuelle Arsan. Film opisuje seksualne avanture glavnog lika - lijepe mlade Francuskinje Emmanuelle. Emmanuelle je mlada manekenka koja dolazi u Bangkok, kako bi se pridružila suprugu, nešto starijem gospodinu Jeanu. On radi u francuskoj ambasadi, uživajući sve blagodati koje diplomatija

pruža, dok ga opslužuju vjerne sluge. Emmanuelle voli supruga, jer ju je mnogo toga naučio, a on nju, jer je dobra učenica, uvijek spremna za akciju. Oboje tolerišu vanbračne afere, Jean čak podstiče Emmanuelle u tome uvodeći je u svijet seksualne



ekstaze kakav nije mogla ni zamisliti. Mlada Marie-Ange sve češće se pojavljuje u njihovom domu. Blizak odnos između nje i Emmanuelle nimalo ne smeta Emmanuellinom suprugu, međutim, Emmanuelle baca oko na stariju Bi s kojom odlazi na izlet u džunglu. To je početak prve Emmanuelline velike avanture na kojoj istražuje svoju seksualnost.

"Kraljica Margo" (Queen Margot) (1994)

Ovo je francuski film iz 1994. zasnovan na istoimenom



istorijskom romanu Alexandra Dumasa. Film je režirao Patrice Chereau. Isabelle Adjani glumi Margaret Valoa, poznatu kao kraljica Margo, kćerku francuske kraljice Katarine Medici. Film obrađuje događaje neposredno prije, za vrijeme i poslije Vartolomejske noći, čuvenog pokolja hugenota koji su došli na vjenčanje Margo i hugenotskog princa Henryja Burbonskog (kasnije francuskog kralja, Henryja IV). Film prati stvarne likove i događaje iz francuske historije. Ovo je priča o strastvenoj aferi između vojnika i njegove kraljice. Muziku za film napisao je Goran Bregović.

"The Dreamers" (2003)

Ovo je romantična drama koja govori o američkom studentu Matthewu, koji je u posjeti Parizu 1968. godine. Tamo

upoznaje blizance, Isabelle i Tea, koji su u incestnoj vezi. On ostaje sa njima i ima seksualne odnose sa Isabelle. Film je bio zabranjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a počeo je sa prikazivanjem 2004.

"Ljepotica dana" (Belle de Jour) (1967)

Film, "Ljepotica dana" dobitnik je Zlatnog lava na festivalu u Veneciji 1967. godine. "Ljepotica dana", kultnog reditelja španskog porijekla Luisa Bunuela, priča je o ženi koja odlučuje da se tokom dana, dok je njen muž na poslu, bavi prostitucijom. Film je zasnovan na istoimenom romanu Josepha Kessela iz 1928. godine. U glavnim ulogama su Catherine Deneuve, Jean Sorel i Michel Piccoli.

"Trans-Europ-Express" (1966)

Ovo je erotski triler reditelja filma i scenariste Alana Robbea Grilleta. Naslov filma se odnosi na nekadašnju međunarodnu željezničku mrežu u Evropi, a iako nema pravog zapleta, glavna glumica je itekako seksi.

"Henry and June" (1990)

Čudesna priča o životu, ljubavi, ljubavnom trouglu (čtvrouglu, petouglu), književnom stvaranju, bolu i strasti. Umjetnik oštar na peru, a takav i u životu - Henry Miller i njegova nevjenčana supruga June, čiji životi kreću u potpuno neočekivanim smjerovima onda kada upoznaju erotsku spisateljicu Anais Nin i njenog supruga. Afera između Anais i Millera, zavođenje između Anais i June, puno strasti i nadahnutost književnošću, ostaviće vas bez daha!

"Betty Blue" (37° 2 le matin) (1986)

Ovaj francuski naslov se, u stvari, odnosi na temperaturu trudne žene. Film govori o Zorgu, koji pokušava da se ostvari kao pisac i njegovoj ženi koja iznenada doživi pobačaj.

"Ljubavnik" (The Lover) (1992)

Jean Jacques Ano režirao je ovaj film o djevojci koja prvi put započinje vezu sa starijim muškarcem.

"Anđeosko srce" (Angel Heart) (1987)

Glavne uloge u ovom filmu tumače Robert de Niro i Mickey Rourke koji igra privatnog detektiva čiji je zadatak da pronađe jednog pjevača u vezi s kojim se dešavaju neobične stvari.



Mehmed Baždarević, selektor fudbalske reprezentacije BiH “Ništa nije gotovo, utakmica sa Izraelom bit će malo finale za nas”

Naša ekipa je bila izuzetno ozbiljna i spremili smo utakmicu kvalitetno psihički, jer oni su napatili neke od prethodnih protivnika. Mogao je biti još koji gol više. Ovo je moja prva pobjeda, nadam se da će 101. biti još ljepša“, izjavio Meša nakon utakmice

Mehmed Baždarević, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine bio je zadovoljan debijem na klupi i večerašnjim trijumfom u petom kolu kvalifikacija za EURO 2016. ostvarenim u Andori, rezultatom 3:0, javlja reporter Anadolu Agency (AA) sa Nacionalnog stadiona u Andorra la Velli.

„Izuzetno je važno da smo pobijedili. Imali smo protivnika, koji nije možda najbolji u Evropi, ali bilo nam je najvažnije da igramo ozbiljno i da učinimo sve da se vratimo kući sa tri boda. Igrači zaslužuju pohvale, iako je bilo nervoze. Rezultat je pozitivan i idemo dalje da se spremimo što bolje za ono što nas čeka u narednim susretima kvalifikacija“, rekao je Baždarević, dodavši:

„Naša ekipa je bila izuzetno ozbiljna i spremili smo utakmicu kvalitetno psihički, jer oni su napatili neke od prethodnih protivnika. Mogao je biti još koji gol više. Ovo je moja prva pobjeda, nadam se da će 101. biti još ljepša“.

Nedostajalo nam je u dosadašnjem toku kvalifikacija bodova i lijepe igre, dodao je Baždarević.

„U ovom momentu teško mi je ocijeniti gdje smo i na

kojem nivou. Ako smo uspjeli da se ne osjeti dolazak novih igrača to je najviše zahvaljujući ovim momcima koji su nosioci igre u prethodnom periodu. Bilo je ugodno biti sa njima u dobrom ambijentu, u dobrom ponašanju. To je veliki poen za nas. Nadam se da ćemo još više napredovati“, poručio je Baždarević.

Igru i nervozu Vedada Ibiševića prokomentarisao je riječima:

„Na nama je koliko god možemo da pomognemo Vedi jer je dobar igrač i puno je dao reprezentaciji. Kod njega je bilo nervoze, pogotovo kada je promašio jednu ili dvije šanse. Nadam se da će se vratiti u takmičarsku formu i da će biti pravi Vedo“.

Pohvalio je Edina Višću.

„Igra dobro u svom klubu. To je argument da je ovdje i da je zaslužio poziv večeras je pokazao. Dokazao je da sa pravom traži svoje mjesto u reprezentaciji. Svi smo zadovoljni da ga vidimo svježeg i brzog. Višća je veliki plus za sve nas“, rekao je Baždarević.

O pobjedi Velsa u Izraelu (3:0) je rekao:

„Izrael - Vels 0:3. Vels se namučio ovdje i iznenađen sam rezultatom u Izraelu. U ovoj grupi je sve moguće i svako svakoga može pobijediti. Nadam se da niko neće pobijediti BiH. Utakmica sa Izraelom bit će malo finale za nas“.



Eden Azar

Nisam kao Mesi i Ronaldo



Eden Azar, možda i najbolji igrač Čelsija, kaže da su očekivanja menadžera "plavaca" Žoze Murinja, da postiže 30-40 golova po sezoni gotovo nemoguća.

"Zadovoljan sam sezonom i igrama u Čelsiju, kao i prošlom godinom, pošto sam nastavio da se razvijam. Ipak, ljudi od mene očekuju da postizem između 30 i 40 golova, kao Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi, ali to je gotovo nemoguće", kaže Azar.

Belgijanac je prošlog mjeseca otkrio da portugalski stručnjak od njega očekuje da po meču postiže dva-tri pogotka.

"Ako postoji jedna stvar u kojoj mogu da se poboljšam, to je svakako efikasnost, da igram još više i samim tim više tresem mreže. Imam još jednu sjajnu sezonu iza sebe, koja može da se okonča osvajanjem dva trofeja, što bi bilo sjajno", izjavio je Azar.

Tim iz Londona je već trijumfovao u Liga kupu, nalazi se na dobrom putu da osvoji novu titulu u Premijer ligi, ali je u međuvremenu eliminisan iz Lige šampiona od Pari Sen Žermena.

"Poslije eliminacije od PSŽ-a bili smo pomalo razočarani. Ipak, sada kažemo sebi da je možda i bolje tako jer, da smo prošli, raspored bi nam postao užasno težak, pa se eliminacija može smatrati 'skrivenim blagoslovom'. Mogli bismo sve trofeje da izgubimo. Parižani su zaslužili da prođu, igrali su bolje od nas", rekao je Azar koji je zatim dodao: "Sada nam je ostala samo Premijer liga, u kojoj ćemo se truditi da damo

sve od sebe kako bismo pobijedili u što više susreta do kraja i da na kraju slavimo, poslije osvajanja Liga kupa. Premijer liga iziskuje dosta timske energije, pa je teško igrati uporedo sa evropskim takmičenjima. Igrate teške mečeve sa Vest Hemom, Stoukom ili Halom, a onda treba da igrate sa nekim od vodećih timova Evrope. Takođe, možete da kažete i da imamo lošu sezonu iza sebe, a nedostajalo nam je samo malo sreće. Arsenal je odigrao sjajan meč u Monaku pa nije prošao."

Omaleni Azar je ove sezone odigrao 36 mečeva za Čelsi u svim takmičenjima i 16 puta se upisao u strijelce, dok se u ulozu asistenta našao u osam navrata.




OVAN (21.03 - 20.04)

Osjećate potrebu za unutrašnjim mirom. Izvjesna situacija tjera vas da razmišljate o svojoj superiornosti. Pošto je na drugima da to procijene, potražite savjet.


BIK (21.04 - 20.05)

Vaš poslovni neuspjeh ne predstavlja veliki gubitak. Stoga odbijate da se povinujete pred nečijim kaznenim mjerama. U odnosu sa voljenom osobom, na sebe ste preuzeli previše odgovornosti.


BLIZANCI (21.05 - 20.06)

Oporavljate se od napornog rada, ali oporavak ide sporo. Vi biste, međutim, željeli da se on dogodi odmah. Radost dijelite sa bliskim osobama. Nude vam se poslovne mogućnosti u vezi sa inostranstvom.


RAK (21.06 - 20.07)

Nešto morate da promijenite ako želite da iz situacije izađete nepovrijeđeni. Teško uočavate sopstvene greške, a okolnosti ukazuju na to da ih imate na pretek. Ko ih nema?


LAV (21.07 - 21.08)

Razmišljate o selidbi ili adaptaciji životnog prostora. Ukoliko postoje šanse da to odložite, strpite se još malo, pa će sve biti daleko jednostavnije. Puno posla iziskuje strpljenja, koga imate na pretek.


DJEVICA (22.08 - 22.09)

Razmišljate o slavljinama. Da li ste centralni učesnik ili prisustvujete - svejedno je. Bitno je da vam prija praznična atmosfera. Bavljenje hobbijem može biti od koristi, učiniti da bolje funkcionišete.


VAGA (23.09 - 22.10)

Nalazite se u fazi promjena. Još uvijek niste prešli sa riječi na djela. Brižljivo planirate izdatke. Opravdano se nadate finansijskom uspjehu. Ne odlažite projekte pošto se propuštene prilike neće više pojaviti.


ŠKORPIJA (23.10 - 22.11)

Ljudi iz vašeg okruženja misle da se čudno ponašate. Partner se slaže s time i smatra da ste bezrazložno neugodni i selektivni. Iako vam pokušava ukazati na pogreške, u tome neće uspjeti.


STRIJELAC (23.11 - 20.12)

Pred vama su novi počeci. Odluka da stavite tačku na ono što vas opterećuje postala je definitivna. Nemate vremena da se opterećujete tuđim brigama. Romantičan susret ili započinjanje strasne veze.


JARAC (21.12 - 19.01)

Zapljusnuo vas je talas novih početaka. Nastojte da promjene prihvatite kao normalan slijed događaja. Tolerantnije se odnosite prema njima. Mnogi pripadnici znaka planiraju kardinalne promene.


VODOLIJA (20.01 - 18.02)

Rješavate imovinsko-pravne probleme. Naglašena je potreba za sigurnošću materijalne prirode. Nesigurnost i neraspoloženje vješto prikrivate. Ne želite da drugi misle da ste slaba i neuspješna osoba.


RIBE (19.02 - 20.03)

Dolazite do rješenja koja vam ranije nisu padala na pamet. Još ako budete istrajni da ih realizujete? U protivnom, kiksevi se nastavljaju. Sve svoje probleme sami rješavate. Suočite se sa tom činjenicom.

Mala riznica velikih misli



Ivo Andrić (1892 - 1975)

Nije najgore što sve prolazi, nego što mi ne možemo da se pomirimo sa tom prostom i neizbježnom činjenicom.



William Shakespeare (1564 - 1616)

Ko silno ljubi, silan strah ga mori; A strah kad raste, jače ljubav gori.



Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

U istinu vjerujemo ako je izrekne siromah, a povjerovat ćemo i u laž ako je izrekne bogataš.



Immanuel Kant (1724 - 1804)

Mnogo znati mora onaj koji druge treba da poučava da s malo znanja budu mudriji.



François - Marie Arouet de Voltaire (1694 - 1778)

Uvijek sam iz dna duše mrzio porok nezahvalnosti: i kad bih morao biti zahvalan samom đavolu, govorio bih sve najbolje o njegovim rogovima.



Lav Nikolajevič Tolstoj (1828 - 1910)

Gdje je sud, tamo je i nepravda.

DI CAPRIO IZVISIO: Udaje se Bar Refaeli

Bivša djevojka glumca Leonarda Di Caprija zanisna Bar Refaeli udaje se, a njen odabranik je Adi Ezra, 40-godišnji biznismen koji je na čelu čuvenih izraelskih lanaca ishrane.

Ovaj par se upoznao prošle godine preko zajedničkih prijatelja, a Adi je prva velika njena ljubav nakon raskida njene 6-godišnje veze sa Leonardom Di Capriom.



Jedna od najuspješnijih izraelskih manekenki ikada ima 29 godina i snimila je kampanje za brojne svjetske brendove kao što su Garnier, Escada, Desigual, Samsung i krasila naslovnice magazina kao što su Elle, Cosmopolitan, GQ, Maxim Glamour, Grazia, Harper's Bazaar i mnogih drugi.

Imala je potvrđan odgovor kada je Adi Ezra izvadio vjerenički prsten i ponudio joj da ostatak života provede sa njim.

SEX BOMBA U PENZIJI

Nekada je bila sex bomba i san miliona muškaraca širom svijeta. Pamela Anderson danas izgleda dobro, ali mnogo drugačije nego prije. Zbog nove frizure mnogi uopće nisu prepoznali bivšu 'seks bombu', koja se proslavila ulogom u 'Spasilačkoj službi.



Više nema svoju prepoznatljivu

dugu plavu kosu, nego sada ima kratku frizuru s kojom djeluje mnogo ozbiljnije nego inače. Na premijeru filma 'The Gunman' u Los Angelesu Pamela Anderson (47) došla je sa svojim 18-godišnjim sinom Brandonom.



Scarlett Johansson osnovala band!

Glumica Scarlett Johansson osnovala je s basicom grupe Haim - Este Haim, te pjevačicama i autoricama Holly Mirandom, Kendrom Morris i Juliom Haltigan novu grupu pod nazivom The Singles.

Svoj zvuk opisuju kao 'super-pop' inspiriran ženskim izvođačima kao što su Grimes, The Bangles i The Go-Go's. Njihov prvi singl jest pjesma "Candy", koju je producirao Dave Sitek iz benda TV On The Radio.

"Htjela sam da zvuči poput tih bendova - ultra pop, ali istovremeno i pomalo ironično i šaljivo", istaknula je Johansson u priopćenju a javnost u povodu osnivanja benda.

Este, najstarija od sestara Haim koje čine istoimeni band, svirat će bubnjeve. Haim je kalifornijski pop rock bend kojeg čine tri sestre - Este, Danielle i Alana Haim.

Njeni prethodni glazbeni projekti uključuju dva albuma "Anywhere I Lay My Head" iz 2008. s obradama pjesama Tom Waitsa, a godinu dana poslije je objavila i "Break Up" s Peteom Dinklageom. Također, pojavila se u glazbenom videu Boba Dylana "When the Deal Goes Down".



su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

7	2	5	8	9	3	4	6	1
8	4	1	6	7	2	9	3	5
9	6	3	1	5	4	8	7	2
2	8	7	9	6	1	5	4	3
3	9	6	7	4	5	1	2	8
5	1	4	3	2	8	6	9	7
4	7	2	5	8	9	3	1	6
6	3	8	4	1	7	2	5	9
1	5	9	2	3	6	7	8	4

8	7			9		4		5
		5						9
9					6		1	
		4	8		9			
7				5				2
			6		2	3		
	3		7					4
6						5		
4		9		2			7	1

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:

Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867

E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.743.5731.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
[] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____



E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



ALI, PRIJE TOGA MORAM DA VAM NEŠTO KAŽEM...



HAJDE DA PRIJE BITKE SAGLEDAMO SVE OKOLNOSTI...



ZNAMO DA JE NEPRIJATELJ ISKUSNIJI...



...I BOLJE NAORUŽAN...



...I BROJNIJI OD NAS!!!



IPAK, VRIJEME JE DA KRENEMO! NA RAZBROJSI!



ALI, NIKO OD NAS NE ZNA DA BROJI!



Gostuje Mujo na TV-u:

- Dakle, Mujo, vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik!
- Amater? - pita voditelj.
- A mater nije, ona je domaćica, oko bašte i tako...

Uletio lopov u stan, odradio jednu sobu, pređe na drugu kad unutra sjede muž i žena.

I sad on prilazi, vadi pištolj, prislanja ga ženi na glavu i pita je:

- Kako se ti zoveš?

Kaže žena:

- Rabija.

Kaže on:

- Nana mi se zvala Rabija, volio sam je pravo, poštediti te i neću te ubiti.

Prislanja sad pištolj muškarcu i pita njega kako se on zove. Kaže muškarac:

- Ja se zovem Mujo, ali me svi zovu Rabija...

Pitali Muju kakvu bi ženu htio imati...

- Paranormalnu.
- Zasto paranormalnu?
- Da ima para i da je normalna.

Rješava Suljo križaljku.

- Mujo, zaljev u Turskoj?
- Kol'ko slova?
- Čet'ri.
- Agda.

Vozi se Mujo na motoru, obiđe krug i dere se:

- Imal' iko 'vaki Kawasaki?

Vraća se nakon dvije minute i dere se još glasnije:

- Imal' iko 'vaki Kawasaki??

I tako tri, četiri puta, dok jedan lik ne poludi i kaže:

- Ja imam takav motor!

A Mujo se dere:

- Jel' jarane, jel' znaš kako se gasi?

vicevi

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.
Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

Prodaja

Prodajem zemljište u Dobrim Vodama, Bar blizu plaže sa građevinskom dozvolom, 226m². Cijena po dogovoru. Tel: 718 545 7783

Izdajem trosoban stan u Sarajevu (Alipašino Polje, "A" faza) na vremenski period od 2-5 godina. Tel: 314 488 1798

Prodajem dvosoban stan od 50 m² u Zenici (Crkvice 35), 8 sprat u vidjenom stanju. Vlasništvo 1/1. Cijena 60.000 km u neto iznosu. Tel: 011 387 32 227 865 (Zenica) ili 904 733 0813 (Florida).

Prodajem kuću na sprat 117m² u Novom Travniku, centar grada.

Mali poslovni prostor. Cijena po dogovoru. Tel: 01149 703 123 5002

Prodajem stan: Podlugovi, zgrada željeznička stanica, papiri 1/1, 54m², potrebna adaptacija. Tel: 206-769-4447

Prodajem stan u Tuzli 63m². Cijena 1100km/m² ili po dogovoru. Lokacija Dragolod (blizu stadiona). Tel: 727-488- 3164

Prodajem kuću, predgrađe Sarajeva, 140m², telefon, struja, voda, 4 duluma zemlje sa 108 voćaka. Tel: 011381 64 886 2544

Prodajem stan u centru Zenice sa 2

balkona, potrebna adaptacija. Cijena po dogovoru. Tel: 718 545 7783

Prodajem trosoban stan 83m² na trećem spratu u Lukavcu. Tel: 904 514 2133

Prodajem kuću 10X10m² na sprat (plac 400m²). Centar Banovića. Tel: 011387 66 396 960

Razno

Upoznao bih ženu, bosanku, staru do 60. godina radi druženja. Tel: 314-484-5049

Traži se žena za čišćenje kuća. Fleksibilni sati. Mogućnost dobre zarade. Sve informacije na telefon: 404-547-7017

Živim u Njemačkoj sa bratom. Željela bih upoznati muškarca 60-ih godina radi druženja i braka. Tel: 01149-703-123-6738

Živim u U.S.A. država Teksas i željela bih upoznati slobodnog muškarca koji živi ovdje u U.S.A. od 55 godina radi zajedničkog druženja i mogućeg braka. Tel: 469-449-7095

Živim u Phoenix, AZ, U.S.A. Volio bih upoznati slobodnu ženu do 40. godina radi druženja i braka. Tel 602-317-0956

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA -

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Impressum

Europa Magazine
ISSN 1939-3423
Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America
Phone: +1 (678) 743 5731

Europa

E-mail: editor@europamagazine.info
www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić
Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat
Graphic Design: Aldin Ajanovic,
Internet Presentation: Damir Setkic
Freelance writer Europe: Milan Pekić
Community: Enes Selimović
Marketing manager: Dino Krgo



Pridružite se velikoj i sretnoj porodici
naših gledatelja, kontaktirajte

Jedna jedina
BosnaTV
bosnatv.com
USA/Kanada 1.800.771.0790

 **FASTV**
www.fastv.com
1-866-639-8911

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM




 **\$1.290**

AUTOMOBIL

 **\$1.390**

SUV/VAN

 **\$690**

MOTOR

 **\$790**

JET SKI/ATV

 **\$99**

PAKET

 **od \$100**

NAMJEŠTAJ
(po komadu)

SELIDBE USA-BOSNA

KONTEJNERI 20'ST I 40'HC - DOOR TO DOOR

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Tel: 1-866-877-7271